שרעקליכע שרפה אין טושין

Lodzer Tageblat № 217 Opłata pocztowa uiszcz. ryczałtem (פוילע טאבעלע פון דער מלוכה-לאטעריע) פרייז 10 גראשן

לאָדזשער טאַגעבלאַט

הייינט 6 זייטע

רעדאַקציע און אַדמיניסטראַציע: פּיעטריקאָווער 16. טעלעפאָנען פון: רעדאַקציע 10057, פון אַדמיניסטראַציע 10047. | דינסטאג, כ"ג אלול פ' נצבים תר"צ | 16 września 1930 r. | 23-טער יאהרגאַנג

וואהל-נצחון פון די היטלעראוצעס אין דייטשלאנד

רופט ארויס שטארקע בעאונרוהיגונגען אין דער פאליטישער וועלט

פראַנצויזישע פּרעסע ווייזט אָן, אַז דער אויסגאַנג פון די וואַהלען אין דייטשלאַנד איז אַ סכנה פאַר'ן וועלט-שלום

היטלעראוצעס אין דאנציג און צאפאט פייערן דעם וואל-נצחון מיט אנפאלען אויף יודען

בערלין, 15 (אוניאַ) דער ענדגילטיגער רעזולטאַט פון די וואַהלען צום רייטשען רייכס-טאַג איז פאָלגענדער: סאָציאַליסטען האָבען בעקומען 143 מאַנדאַטען, דייטש-נאַציאָנאַלע פאָלקס-פאַרטיי 41, צענטרום 68, קאָמוניסטען 76, פאָלקס-פאַרטיי 29, רעגירונגס-פאַרטיי 20, ווירטשאַפטליכע פּאַרטיי 23, בייערישע פאָלקס-פאַרטיי 19, היטלעראָוצעס 107, רייכס-פאָלקס-פּאַרטיי 19, פאָלקס רעכטס פאַרטיי 0, דייטשע פויערים-פאַרטיי 6, לאַנדבונד 3, דייטשע האַנאָווערשע פאַרטיי 2, קאָנטערוואַטיסטען 5, קריסטליך נאַציאָנאַלע 4, מינדערהייטען 0, ווילדע ליסטעס 0.

סך-הכל זענען אָפּגעגעבען געוואָרען 34,943,460 שטימען. שטים-בערעכטיגטע זענען געווען 43,000,000.

בערלין, 15. (טו) צוליב'ן כחות-צוזאַמענשטעל פון נייעם רייכסטאג וועט די צוזאַמענאַרבייט פון רייכסטאַג מיט דער נייער רעגירונג זיין זעהר בעשווערט.

האַקענקרייצלער שלאָגען יודען אין דאַנציג און צאָפּאָט.

דאַנציג, 15 סעפּט. (יט"א) נעכטען אָוועגד, ווען עס זענען אָנגעקומען די ידיעות וועגען די נצחונות פון די היטלעראָוצעס ביי די וואַהלען צום רייכס-טאַג, האָבען זיך די האַקענקרייצלער געלאָזט איבער די גאַסען און גענומען שלאָגען יודען אין דאַנציג און צאָפּאָט. פיל יודען האָבען זיך געווענדעט נאָך שוץ צום פּוילישען גענעראַל-קאָנסול אין דאַנציג.

פראַנצויזישע פּרעסע וועגען וואַהל-רעזולטאַט אין דייטשלאַנד

פּאַריז, 51, (טו) די פּאַריזער פּרעסע בעשעפטיגט זיך היינט שטאַרק מיטן אויסגאַנג פון די וואַהלען אין דייטשלאַנד.

זשורנאַל" זאָגט אַז מען קען זיך דעם נצחון פון די היטלעראָוצעס נישט אַנדערש ערקלעהרען, ווי נאָר דערמיט איז דאָס דייטשע פאָלק האָט פּלוצלינג פערלוירען דעם קאָפּ. היטלער און האַגענבערג זענען איצט די מושלים פון לאַנד „פיגאַרא" זאָגט, אַז דער רעזולטאַט איז אַ סכנה פאַר'ן וועלט שלום.

דייטשע פּרעסע פּעסימיסטיש געשטימט

בערלין, 15 (טו) „בערלינער טאַגעבלאַט" שרייבט: אין דעם רייכסטאַג איז-נאָך פערהאַן אַ קלענערע מעהרהייט פאַר ברינינגס-רעגירונג ווי אין פאַריגען. דער רייכס-קאַנצלער וועט דעריבער מוזען טראַכטען וועגען נייע פונדאַמענטען פאַר זיינע פּלענער.

דאָס איז דער ערפאָלג פון פונאַנדערלאָזען דעם רייכס-טאַג.

דאָס ליבעראַלע האַמבורגער „פרעמדען בלאַט" ווייזט אָן, אַז דער טרויעריגער רעזולטאַט פון די וואַהלען מיז געבען די סאָציאַל-דעמאָקראַטע פּיל נאָכצוטראַכטען. אויב מען וויל אויסמיידען אַ אַלגעמיינעם כאַאָס.

דער „פאָרווערטס" שטעלט פעסט, אַז דער רעזולטאַט פון די עהרנעכטיגע וואַהלען בעדייט אַ פולשטענדיגע מפּלה פון מיניסטער ברינינג.

אויב דער צענטרום וועט וועלען רעגירען אָהן די סאָציאַל-דעמאַקראַטען דאַן וועט ער זיך מוזען ווענדען הכנעה'דיג צו די היטלעראָוי עס.

„האַמבורגער פרעמדען בלאַט" שטרייכט אונטער, אַז די דעציזיע לעגט אויסשליסליך אין די הענד פון פּרעזידענט הינדענבורג, פאַר וועמען עס האָט איצט געשלאָגען אַ היסטאָרישע שעה.

גרויסע וואהל-בעראטונג פון אלע יוד. פארטייען

ווארשא (טעלעפאָניש פון אונזער קאָרעספּאָנדענט) היינט אָוועגד איז פאָרגעקומען אַ בעראַטונג פון די פאָרשטעהער פון אַלע יודישע בירגערליכע פאַרטייען וועגען שאַפען אַ אַלגעמיין יודישען בלאָק.

די בעראַטונג איז פאָרגעקומען ביי אַ גלעזעל טיי ביים ראַטמאַן שערעשעווסקי ד. ה. אויף אַ נייטראַל אָרט. דאָס איז דאָס ערשטע מאָל צו די איציגע וואַהלען, ווען אַלע פאַרטייען האָבען זיך געזעצט צו איין טיש.

קאָנפערענץ פון די סאציאליסטישע פארטייען וועגען א בלאק

ווארשא, (טעלעפאָניש פון אונזער קאָרעספּאָנדענט) היינט איז פאָרגעקומען אַ קאָנפערענץ פון אַלע סאָציאַליסטישע פאַרטייען, וועלכע איז צונויפגערופען געוואָרען לויט דער איניציאַטיוו פון „בונד". אין דער קאָנפערענץ האָבען אנטייל גענומען: „בונד", פּועלי ציון רעכטע און לינקע, דייטשע אַרבייטער-פּאַרטיי און אונאָפּהענגיגע.

עס איז אַרומגערעדט געוואָרען די פראַגע וועגען סאָצ. בלאָק. צום סוף איז אַרומגערעדט געוואָרען די פראַגע וועגען אַ פערשטענדיגונגס-קאָמיסיע, וועלכע האָט אַרויסגערופען אַ לענגערע דיסקוסיע און צוליב דעם איז די קאָנפערענץ אויף עטליכע טעג איבערגעריסען געוואָרען.

וואהל-בעראטונג אין דער אגודה

ווארשא, (טעלעפאָניש פון אונזער קאָרעספּאָנדענט) זונטאָג 6 אָוועגד איז פאָרגעקומען אַ זיצונג פון צ. ק. פון דער „אגודה" מיט פאָרשטעהער פון גאַליציען און די קרעסען.

די קאָנפערענץ האָט געגעבען דירעקטיוועו פאַר אַ ווייטערדיגע טאַקטיק און זיך אַרויסגעזאָגט דורכאויס דערפאַר, אַז קירשבוין זאָל ווייטער קאַנדידירען צום סיים.

דורכפאל פון דער דייטש-פראנצויזישער דערנעהנטערונג

גענף, 15. (ספּ.) אין די היגע פּאָליטישע קרייזען האַלט מען, אַז דער אויסגאַנג פון די וואַהלען אין דייטשלאַנד בעדייט אַ דורכפאַל פון דער דייטש-פראַנצויזישער פערשטענדיגונג.

רעזולטאט פון די שטאט-ראט-וואהלען אין בריסק

בריסק, 15, סעפּט. (יט"א) די וואַהלען צום בריסקער שטאַט-ראַט האָבען בעקומען פאָלגענדען רעזולטאַט: די סאַנאַציע האָט בעקומען 8746 שטימען און 8 מאַנדאָטען.

פּ. פּ. ס. — 1300 שטימען און 3 מאַנדאַטען.

ציוניסטען — 970 שטימען — מאַנדאַטען.

לינקע פּועלי ציון — 990 שטימען — 2 מאַנדאַטען.

אַרבייטער איינהייט — 500 שטימען — 1 מאַנדאַט. רעכטע פּועלי ציון — 600 שטימען — 1 מאָנדאַט, בונד 336 שטימען און קיין מאַנדאַט נישט בעקומען.

20 יעהריגע דאַוונען אין פילהאַרמאָניע-זאַל, נאַרוטאָוויטשא 20

מיר זענען מודיע די ג' מתפללים פון זאַל-פילהאַרמאָניע, אַז דעם ראש-השנה ויום כפור הבע"ל. צום 20 יאָהר וועט דאַוונען דער אין לאָדז בעליבטער און פּאָפּולערער אויבער קאַנטאָר פון ביאַליסטאָק

ר' מאיר פאדראבינעק

מיט דער בעגלייטונג פון לאָדזער פּראָפעסיאָנעלען פערשטאַרקטען און גוט איינשטודירטן כאָר אונטער דער לייטונג פון יונגען טאַלאַנטפולען מוזיקער און דיריגענט הערץ רובין, וועלכער האָט פאָרגעבערייט ספּעציעלע נייע קאָמפּאָזיציעס. ס'איז צו ערוואַרטען דעם אמת'ן עונג רוחני. פערזעהט אייך צייטליך מיט בילעטען ! דער בילעטען פערקויף הויבט זיך אָן היינט דינסטאָג 9/9 אין זאַל-פילהאַרמאָניע פון 9 פריה ביז 8 אָוועגד טעגליך.

בעמערקונג: ווער ס'וויל עולה לתורה זיין אין די ימים הנוראים זאָל זיך פערשרייבען אין דער קאַסע ביים אויסקויפען דעם בילעט. די נדרים ונדבות פון די עליות זענען בעשטימט לטובת קרן קימת לישראל.

א ראָזאַרטע (?)

עס ווערט געזוכט ... [vertical-set advertisement]

דעם טיפסטען מיטגעפיהל דריקען מיר אויס אונזערן פערוואַלטונגס-מיטגליד ה' אהרן שלמה קאָהן צוליב'ן טויט פון זיין אונפערגעסליכער מוטער

נ"ע רחל

המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

די פערוואַלטונג פון „לינת אורחים"

דעם טיפסטען ביילייד דריקען מיר אויס אונזערן פערוואַלטונגס-מיטגליד ה' לייביל אלעקסאַנדער צוליב'ן טויט פון זיין אונפערגעסליכען פאָטער

נ"ע מרדכי

המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

די פערוואַלטונג פון „לינת אורחים"

דאַנקזאגונג.

דער ג' הערשאַפט בנימין יוסף און פרוי רומערי, צו דער חתונה פון זייער ליבע טאָכטער פרל. סאַלאָמעא מיט ה' מאַריאַן לובראַניעצקי, וואָס איז געפייערט געוואָרען אין אונזער שוהל, ווי אויך די געשעצטע מחותנים און די ג' צאָהלרייכע געסט, וואָס האָבען זיך בעטייליגט, און צוגלייך מיט ברייטע נדבות אונטערשטיצט אונזער פעראיין דריקען מיר אויס אונזער טיפסטען דאַנק.

דעם יונגען-פּאָר ווינשען מיר אַ האַרציגען מזל-טוב: תהי דרכם צלחה וסוגה בשושנים!

די פערוואַלטונג פון „מחסה לזקנים"

אַ בשורה טובה

דער בעוואוסטער און בערימטער בעל תפילה ר' משה חיים קעלצער מיט זיין איינשטודירטען כאָר וועלען דאַוונען די ימים נוראים אין דעם גרויסען לער אַנשטאַלט „דרכי נועם" פון ה' ליס אַלעי 1 מאַי 20 פראַנט ערשטער שטאָק די בעגרעניצטע צאָל פּלעצער פאַר פרויען צו פערדינגען יעדען טאָג פון 7.30 אָוועגד וכל הקודם זכה

Dr. med. J. Nadel

ספּעציאַל-אַרצט פאַר אַקושעריע און פרויען-קראַנקהייטען

פּאָמאַרסקאַ 7 טעל. 84—123

נעמט אָן פון 3 ביז 5 נאָכמיטאָג

70 א"י אתרוגים מובחרים

האָב איך צו פערקויפען אויפ'ן הורט, סוחרים געוואונשען, כל הקודם זכה. קאָנסטאַנטינער 3, יעקב וואלף.

Dr. med. N. Jelenkiewicz

Zawadzka 23 tel. 146-75

Powrócił

Dr. med. Oskar Winter

Choroby wewnętrzne i Zaburzenia nerwowe

Piotkowska 113, telefon 20006

Przyjmuje od 4-6. 4194

Dr. med. J. LUBICZ

Ortopeda

גראַנסקא 28, טעל. 183-17

ספּעציאַליסט פון ביינער און געלענקע-קראַנקהייטען פערקרימונגען פון פּלייצעס און גלידער פון זעמטליכע אָרטאָפּעדישע אַפּאַראַטען; ווי חקלאַדקעס געגען פּלאַטע פיס קונסטליכע פיס, אָרטאָפּעדישע גאָרסעטען א. א. ו.

נעמט אָן פון 2.30 ביז 4.30 נאָכמ.

אַ האַרציגען זייט געזונד

מיין ליבע מוטער שוועסטער, פאַמיליע און פריינט צו מיין היינטיגען אָפּפאָהר קיין אַרגענטינע — זייט געזונד!

לאָטע אייזענשלאָס.

אַ האַרציגען פאָהר געזונד

און גליקליכע רייזע ווינשען מיר אונזער ל. טאָכטער און שוועסטער לאָטע און זייער איינציקער שרה רבקה'לע צו זייער היינטיגען אָפּפאָהר קיין אַרגענטינאַ.

מוטער און שוועסטער אייזענשלאָס.

Warszawski

Skład FUTER

G. OFENGENDEN

1 Zawadzka 1 — tel, 191.05

poleca wielki wybór futer po cenach hurtowych.

אויספארשונג ארום די געשעהענישן אין ווארשא

דעלעגאציע פון הויפט-אדוואקאטען-ראט ביים יוסטיץ-מיניסטער וועגן בעפרייען די ארעסטירטע געוו. דעפוטאטן

ווארשא. (טעלעפאניש פון אונזער קארעספאנדענט) די גאנצע פאליטישע פאליציי איז פארנומען מיט'ן אויספארשן די ארעסטירטע, וועלכע זענען ארעסטירט געווארן אין צוזאמענהאנג מיט די נעכטיגע געשעהענישן אויף מאטעיקא גאס.

ביי 24 פון די ארעסטירטע האט מען געפינען רעוואלווערן. וועלכע זענען איבערגעגעבן געווארן צו א עקספערטיזע.

די עקספערטיזע האט פעסטגעשטעלט, אז פון די דאזיגע רעוואלווערן האט מען געשאסן.

די דאזיגע ארעסטירטע ווערן דעריבער איבערגעגעבן צום גיריכט פאר ארויסרופן די אונרוהען. מען רעכנט, אז די דאזיגע צאהל וועט נאך שטייגען ווייל עס געפינען זיך נאך אין ארעסט 180 פערזאן, וועלכע זענען נאכנישט אויסגעהערט געווארן דורך דער אויספארשונגס-מאכט.

68 פערזאן פון די ארעסטירטע געגען וועלכע עס זענען נישט פערהאן קיין שום שולד -בעוויזען זענען בעפרייט געווארן.

דער צושטאנד פון די פערוואונדעטע איז א בעפרידיגענדער. מען רעכנט אז זיי וועלען אלע גענעזן ווערן.

ביי פיל ארעסטירטע האט מען געפינען גרעסערע זאפאסן קוילען, וואס עס זאל בעוויזען אז מען האט זיך געריכט אויף די געשעהענישן.

צווישען די פערוואונדעטע געפינט זיך די פרוי פון בעקאנטען פוילישען געלעהרטען פראפעסאר זיעלינסקי, וועלכע איז א טוערין אין די פ. פ. ס.'שע פרויען-פאראיינען. זי איז געגאנגען אין דער שפיץ פון דעמאנסטראציע.

די הויפטאויפמערקזאמקייט פון דער אויספארשונג איז געווענדעט אין דער ריכטונג פעסטצושטעלען ווער עס האט געווארפען די באמבע.

ווי טייל גיבען איבער האט מען די באמבע געווארפען אויף מאטעיקא גאס נעבען די אויטאזאוואר אלעיען, אנדערע ווידער גיבען איבער, אז מען האט די באמבע געווארפען פון גערטענדעל, וואס געפינט זיך נעבען דער דארטיגער קאווארניע.

דעלעגאציע פון הויפט-אדוואקאטען-ראט ביים מיניסטער צאר

ווארשא (טעלעפאניש פון אונזער קארעספאנדענט) דער הויפט אדוואקאטען-ראט האט היינט געשיקט א דעלעגאציע צום מיניסטער צאר וועגען מאכען פערלייכטערונגען פאר די ארעסטירטע דעפוטאטען. אין מעמאריאל וואס די דעלעגאציע האט איבערגעגעבען ווערט אנגעוויזען, אז דער ווארשאווער אדוואקאטען ראט האט יא נעהאט פולמאכטען צו פראטעסטירען געגען ארעסט פון די געוועזענע דעפוטאטען.

טעלעגראם!

דאס הויפט-געווינס פון נעכטיגען ציהונגס-טאג פון דער 5-טער קלאס

Zł. 10.000 na № 140594

איז ווי געוועהנליך ווידער געפאלען ביי אונז

ס. יאטקא

פיעטריקאווער 22, פיעטריקאווער 66, פאביאניץ, פל. דאמבר. 3

ביזהער זענען געפאלען פאלגענדע געווינסען!

zł. 15.000 № 46100	zł. 10.000 № 104675	zł. 10.000 № 207960
„ 15.000 „ 82158	„ 10.000 „ 168976	„ 10.000 „ 69854
„ 15.000 „ 171274	„ 10.000 „ 189602	„ 10.000 „ 131191

די ציהונג גדויערט ביז'ן 14. פאזדזערניק — מיר עמפעהלען ווייטער אונזערע גליקס-לאזען!

פולע טאבעלע פון די געווינסען / 5-טע קלאס — 6-טער טאג פון דער ציהונג

נעכטען איז זעקסטער טאג פון דער ציהונג פון דער 21. מלוכה-לאטעריע, זיינען געפאלען די הויפט-געווינסען אויף פאלגענדע נומערן:

10,000 zł. na N-ry: 26786 86587 140594.

5,000 zł. na N-ry: 61716 73343 104977 165599 175434.

3,000 zł. na N-ry: 64584 138663 151630 152153 197297 206932.

2,000 zł. na N-ry: 75864 114534 117553 120063 135013 163275 192668.

1,000 zł. na N-ry: 26154 26596 29893 38001 57316 59291 80023 99461 102763 106082 108292 169858 188795 189191.

600 zł. na N-ry: 2361 7956 16324 17349 20167 21493 29989 35527 36512 37295 41884 44282 48218 60519 70331 75164 75201 79492 80882 88527 93522 97311 103018 107333 111099 124349 139756 158267 158273 165949 178991 184201 187328 201919.

zł. 500 na N-ry: 820 2099 2780 2909 5591 5773 6728 7781 9715 10769 11287 13471 15128 366 17434 19545 24873 25498 26900 27085 28466 30167 504 724 31887 953 34375 35199 870 966 38937 40510 43545 45169 46130 906 47740 49490 55806 897 57590 58221 59171 60297 61352 985 62116 64667 67247 69135 70532 71226 72997 73376 74121 76155 79576 81156 663 82489 88954 90198 328 91990 94132 96893 100709 104953 110426 113349 115845 116318 456 117013 386 118136 119624 120092 693 123331 335 950 124040 162 927 125659 126322 851 911 129642 132972 133721 134317 135166 140388 145200 865 146332 147473 152765 153144 164 640 155503 159207 757 161135 162229 162586 164435 685 165157 166182 169002 127 801 170925 171938 172034 509 872 174575 177169 629 179816 181306 184475 185457 187327 187800 189014 193132 138 197342 197890 198324 199409 886 201057 203000 308 653 204185 204489 206807.

[illegible] 250 Zł.

188 68 281 510 683 713 52 81 [illegible] 88 951 1031 188 209 44 54 66 329 36 66 76 439 88 96 507 40 679 723 86 812 24 28 86 58 95 943 2042 53 73 78 104 40 224 312 63 581 93 810 41 955 73 3021 147 224 29 99 448 554 60 620 31 79 864 67 74 4011 31 39 172 211 800 8 533 72 605 83 752 90 961 5057 237 38 59 342 48 521 42 46 722 812 945 74 6007 33 58 143 219 74 364 406 88 533 74 618 65 766 807 935 7009 64 164 216 39 66 416 705 43 50 906 81 8266 76 365 84 406 7 47 515 38 638 71 718 818 68 909 9101 15 16 270 351 410 46 508 654 737 801 973 10023 77 159 98 329 64 468 672 734 984 11000 71 321 442 44 47 68 551 653 846 86 907 12078 149 50 203 22 369 472 89 510 74 94 628 38 81 906 95 980 13025 134 80 213 73 79 361 584 809 10 49 79 949 14027 30 102 5 54 213 465 93 587 734 44 89 806 15129 824 459 575 81 628 52 707 79 848 16088 98 139 387 460 654 63 89 720 812 23 47 96 963 17012 167 221 32 552 696 791 803 952 60 18111 241 302 5 7 71 80 406 83 99 523 62 785 812 67 19206 31 319 651 709 40 94 818 53 20054 262 552 90 726 94 985 21011 137 95 215 32 334 65 505 96 638 62 74 81 718 37 822 80 990 22069 262 83 89 311 27 567 798 869 88 96 944 23093 203 500 33 719 907 41 24117 218 55 302 67 409 547 692 905 54.

25072 366 540 63 602 59 735 63 26003 19 152 332 42 455 581 711 89 849 86 912 52 54 69 27054 111 260 428 31 561 897 986 28017 54 79 94 204 66 332 68 600 831 49 918 57 29241 44 385 95 523 36 797 30012 49 114 42 68 600 831 49 918 57 29241 44 385 95 523 36 797 30012 49 114 42 68 206 417 60 528 50 89 602 49 31360 486 738 47 959 75 32068 373 75 431 528 95 97 703 39 847 76 901 33006 133 46 208 22 94 427 52 70 90 555 714 73 864 916 28 90 34290 337 413 43 588 637 771 78 916 35041 316 27 58 402 7 76 600 7 57 929 36047 63 58 220 79 338 44 410 36 47 86 504 942 37007 99 109 359 80 430 43 547 846 952 69 86 38222 364 409 26 54 554 99 618 40 703 30 96 39076 308 89 91 403 60 553 81 660 839 941 40011 58 210 26 95 430 46 670 866 41201 50 388 501 7 683 89 728 81 980 42014 17 78 131 74 200 484 98 597 699 831 983 43268 367 69 530 55 71 89 633 753 44049 59 119 235 83 357 406 38 553 62 96 625 51 717 22 837 957 45119 40 211 30 46 92 373 96 422 630 38 752 73 820 79 46047 78 108 490 501 20 88 607 778 810 19 63 931 35 46 62 47057 115 58 87 286 374 819 455 549 604 809 957 48012 31 43 81 106 29 319 426 32 71 512 948 49 56 69 77 49044 125 390 418 70 96 520 636 745.

50133 231 80 302 71 86 91 511 22 50 53 762 947 51066 138 214 34 86 361 64 473 81 95 780 857 59 52 255 379 476 521 23 80 633 703 834 980 85 53050 78 104 32 33 265 78 392 432 53 90 506 73 621 70 797 813 39 900 58 71 54007 158 79 228 42 514 82 714 68 98 880 55027 105 18 229 19 81 433 582 751 91 56056 192 351 410 559 88 633 705 40 821 47 72 952 57025 51 168 95 406 80 552 62 67 76 654 767 87 58045 65 107 225 320 28 73 417 507 55 770 835 963 59053 342 54 407 546 722 56 858 90 917 35 60005 7 30 52 240 359 414 47 599 986 61008 146 211 301 38 51 485 509 47 54 65 96 636 775 826 42 924 62197 219 49 432 651 94 706 36 955 63018 46 0 116 47 219 418 41 51 93 562 604 709 89 813 915 40 61 64006 12 20 208 49 391 437 61 547 609 769 73 912 25 57 65083 129 221 92 422 97 652 800 89 900 19 66011 203 90 328 71 534 647 90 812 57 95 923 24 40 54 87 67016 38 65 150 255 73 94 382 445 672 87 722 29 892 921 68016 61 77 144 250 352 58 909 69028 63 211 35 62 89 330 490 534 713 840 911 70035 115 16 32 497 561 606 11 32 40 62 66 97 823 42 921 47 71047 90 237 85 352 89 470 71 89 92 531 92 657 737 805 7 22 72052 116 217 45 73 84 302 5 417 33 564 89 722 61 859 976 73061 75 167 259 376 426 68 574 657 31 52 825 81 74097 210 42 89 348 523 33 80 609 21 43.

75001 188 233 44 361 559 88 645 78 713 859 901 76005 40 46 89 93 313 25 47 67 430 64 71 565 612 19 802 77 950 63 77232 63 81 321 422 63 509 652 75 700 44 72 93 830 44 58 949 78033 206 8 40 630 38 763 67 77 846 51 79024 65 344 86 479 534 45 52 702 70 80144 50 89 290 326 29 422 47 99 597 756 843 81166 240 342 463 65 560 89 705 800 924 89 82091 99 135 60 66 220 34 449 63 520 30 66 617 762 941 83042 61 123 24 262 319 467 39 512 18 20 89 617 45 709 879 84003 52 102 46 372 462 85 534 690 792 827 52 85003 57 71 97 247 339 438 432 73 534 40 651 873 985 86174 205 499 522 40 96 99 607 96 713 46 860 980 87018 180 201 37 356 97 413 28 529 683 717 82 857 941 88010 63 189 348 447 51 59 529 674 760 851 91 964 71 89078 190 204 10 79 310 405 52 603 70 718 818 901 90263 318 452 537 670 738 907 36 86 91011 197 348 65 99 482 528 899 92104 9 36 46 47 75 235 377 84 511 46 659 741 864 925 43 93014 42 88 205 46 92 98 449 77 80 553 644 728 74 879 88 94139 88 94139 209 304 43 428 43 76 93 506 77 658 737 60 99 819 95124 59 248 373 84 421 574 661 737 69153 241 58 508 31 35 658 70 81 51 932 97061 89 151 293 349 95 512 517 741 65 833 67 929 31 91 98125 84 387 498 558 682 871 81 99051 64 133 309 95 600 22 714 69 84 949.

100035 117 239 362 437 90 502 8 73 608 54 850 101162 63 64 65 232 312 66 578 613 711 32 102041 380 475 99 682 879 936 68 103020 52 278 365 425 68 516 52 803 96 104065 200 31 354 93 451 666 87 89 940 46 105007 110 226 98 327 89 482 601 27 800 952 59 93 106307 559 646 81 82 705 93 820 36 95 931 62 107036 138 237 336 42 461 65 72 91 522 42 744 89 811 914 35 99 108026 32 85 98 107 16 59 216 37 373 93 788 819 32 46 918 109048 232 47 387 99 565 649 766 802 86 110056 67 68 113 33 216 384 486 544 70 607 702 12 39 43 827 74 904 37 61 78 111051 78 215 80 363 80 99 424 70 71 580 83 654 766 836 39 57 963 112013 147 383 466 544 715 113353 523 59 758 114010 78 90 188 204 14 66 542 62 644 767 800 17 18 20 92 975 94 97 115063 69 84 91 203 461 78 570 606 68 718 834 962 116058 61 156 63 96 288 417 523 605 98 705 10 30 87 117328 449 53 81 84 502 61 608 936 48 56 118031 117 43 332 346 52 599 714 68 875 933 119138 66 300 55 426 641 714 58 826 44 91 120092 232 335 413 566 81 90 770 854 82 927 43 121091 127 62 202 40 55 320 93 411 520 788 921 36 122321 25 39 40 99 482 87 523 643 47 75 707 858 64 918 123015 212 344 54 61 461 89 556 615 736 80 818 81 927 34 124138 46 243 73 431 600 2 3 7 17 58 72 94 712 58 84 94 865 919 42 48.

125139 93 362 95 427 68 91 503 11 856 126030 131 55 61 234 90 357 459 558 88 633 729 84 127108 98 204 95 459 626 38 45 76 91 922 128030 120 214 15 457 706 806 95 902 129141 44 82 262 98 417 56 529 93 605 9 744 58 130021 195 296 422 35 737 71 853 904 32 131035 99 104 66 289 322 78 439 83 90 586 744 889 132032 74 156 285 300 66 421 28 31 69 576 667 89 730 824 55 913 79 133019 94 127 31 53 95 303 59 96 419 27 80 513 26 86 772 825 56 86 973 134116 51 98 486 598 828 56 135050 219 32 61 538 665 70 76 82 782 88 92 845 136047 109 242 64 317 405 516 649 51 80 98 766 826 53 954 137076 132 45 296 520 607 726 926 138046 152 229 87 540 855 94 902 58 71 139110 36 231 421 694 95 782 804 8 81 96 925 56 140065 124 231 468 515 98 727 37 86 848 52 141087 283 333 612 31 36 816 59 92 906 87 142277 538 81 702 60 62 143004 20 187 90 313 451 582 813 36 930 144009 103 61 566 91 632 724 58 819 55 64 75 145067 100 212 25 368 96 480 588 91 614 18 714 845 65 959 146138 48 63 213 339 49 400 69 547 645 63 802 6 23 40 905 147007 65 78 143 437 504 783 820 64 911 95 148124 36 262 328 469 564 730 953 84 149005 93 190 406 87 570 932 44 51 75.

150007 137 74 280 301 72 78 520 42 87 722 57 949 151105 531 636 44 55 97 943 91 152289 417 78 522 631 60 759 66 79 805 35 153025 333 433 53 71 627 69 701 807 83 908 48 79 155022 23 77 437 249 76 483 626 721 812 994 157027 43 115 224 327 78 815 935 71 1[illegible]229 69 501 23 86 625 37 792 933 159000 2 26 2[illegible] 366 605 716 884 92 93 950 65 85 160069 209 39 77 308 53 449 528 52 756 930 75 83 161045 345 405 506 663 72 939 47 162001 75 123 71 206 315 53 64 696 737 852 937 163224 588 686 764 88 803 919 20 65 69 80 164030 143 68 235 48 313 16 45 461 526 75 76 717 21 56 817 47 935 165099 226 301 9 73 564 719 42 51 860 907 38 166081 154 93 205 385 426 67 80 507 46 65 84 715 824 60 905 167032 129 287 314 503 728 168032 311 53 56 94 408 83 93 94 513 44 600 50 751 851 169027 190 357 549 55 963 170094 103 215 332 56 463 67 704 931 171063 104 69 253 65 77 89 339 42 400 14 57 574 625 43 48 65 712 860 63 971 73 172063 108 75 375 91 489 562 89 616 32 709 33 804 79 914 87 173031 58 86 104 77 231 76 381 442 550 71 701 7 887 920 67 [illegible] 29 62 69 495 554 617 717 47 66 82 878 918 72 [illegible].

175005 12 273 350 694 890 176014 151 65 [illegible] 58 304 24 471 544 73 602 48 781 804 76 993 1770[illegible] 202 331 85 416 558 89 97 641 752 934 64 72 89 1780[illegible] 83 146 241 95 452 53 594 680 717 829 933 62 179129 75 322 465 565 72 639 65 708 93 982 180050 121 69 89 219 29 63 72 74 417 501 628 71 755 807 994 181039 125 43 80 273 305 47 500 737 82 852 77 182003 68 160 84 98 251 95 611 39 710 70 183801 212 333 91 92 664 93 700 11 56 58 883 931 58 184167 244 96 360 91 99 548 604 89 744 819 74 969 79 93 185148 410 47 83 508 48 711 16 32 186015 94 124 68 87 213 396 424 529 51 601 16 38 781 856 187070 152 202 97 562 74 794 817 75 921 188037 108 27 60 33 5 545 74 78 610 32 707 802 91 973 189142 379 461 534 44 82 663 795 826 81 968 190003 128 238 302 422 563 603 18 96 840 67 98 927 191019 69 204 468 554 80 630 712 49 906 80 192015 164 90 99 411 86 506 21 612 22 38 77 737 824 55 85 954 193408 48 92 252 337 47 452 87 90 558 610 14 54 825 45 83 919 194085 104 36 222 43 605 10 68 75 771 845 86 195057 109 84 226 66 77 560 98 649 89 704 28 839 196157 224 343 63 65 433 39 67 78 525 89 638 790 928 197102 12 69 352 86 455 64 520 30 758 905 49 56 198027 392 568 99 710 50 837 95 900 36 53 65 199115 27 50 208 505 694 735 76 85.

200062 468 71 521 600 56 66 82 777 838 94 984 201008 31 204 336 526 76 89 661 87 734 871 83 913 46 202001 152 230 315 43 430 66 502 32 683 779 898 956 67 203148 71 210 34 64 487 571 610 31 81 752 78 971 83 204042 104 15 58 63 259 309 511 22 627 743 97 205065 262 348 415 568 93 618 45 821 76 83 909 66 206011 66 125 86 213 73 329 489 515 17 93 628 764 948 70 207046 98 163 327 41 73 98 540 45 57 85 92 98 690 836 57 980 208249 60 463 543 619 44 809 49 209279 303 19 413 547 52 849 58 900 95.

שרעקליכע שרפה אין טושין

טושין (טעלעפאניש פון אונזער קארעספאנדענט) אין מיטען נאכט בעת דאס שטעטעל איז געווען פערזונקען אין טיפען שלאף, איז די בעפעלקערונג פלוצלינג אויפגעוועקט געווארען פונ'ם קלינגען פון די קירכען - גלאקען און טרומייטען סיגנאלען פון די פייערלעשער.

אין גרויס בהלה האט מען זיך געלאזען לויפען אין אלע זייטען. ענדליך האט מען זיך דערוואוסט, אז עס ברענט די יודישע פאראווע מיהל, וואס געהער צו די שותפים קרעמעניצקי הערשעלפריד און דוד קאלסקי.

דאס פייער האט זיך גיך איבערגעווארפען פון דער מיהל אויף די פריוואטע דערנעבענליגענדע וואוין-בנינים און געבוישעוועט מיט ווילדער קראפט.

עס זענען ארויסגערופען געווארען צו הילף די פייערלעשער פון די ארומיגע שטעטלעך און פון לאדז.

4 פארטאגס איז די שרפה איז נאכנישט איינגעלאשען. דאס פייער פערשפרייט זיך. א סך הייזער שטעהען אין פלאמען. צווישען דער בעפעלקערונג הערשט א געוואלדיגע פאניק.

אראבישע כוחרים באנקראטירען

ירושלים, (יט"א)

לעצטענס איז דא א "באנקראטען" א־עפידעמיע אויף באנקראטען פון אראבישע סוחרים. צוו צנד. האבען באנקראטירט צווי ירושלים'ער אראבישע אנפיהרער פון דער אנטי-יודישער באיקאט-בעוועגונג: סאלימאן אלארעף א ברודער פון בעקאנטען אראבישען דימאנסטראנט-אפיצער ארעף אלארעף איז נעבליבען שולדיג 50 000 פונט, האי יוסף זאכא מיטגליד פון האנדעלס-קאמער איז געבליבען שולדיג 18,000 פונט.

גאסטראלן פון דער **ווילנער טרופע** יאהר XV אנפ. מ. מוזאה

זאל-פילהארמאניע נארוטאוויטשא 20

היינט, דינסטאג ווערט נישט געשפילט

מארגען, מיטוואך, דעם 17.9 די הערליכע קאמעדיע

מעשה מיט הערשעלע אסטראפאלער

◄ וויכטיג פאר דער יוד. בעפעלקערונג ►

פון דרום'דיגען טייל פון אונזער שטאט (שייבלערס ראיאן) וואו עס האט זיך געעפענט אן אפטיילונג

קאצענעלזאנ'ס גן-ילדים

(פרעבעל אנשטאלט) און א מאדערנער 7-קלאסיגער שול מיט א רעגירונגס-פראג, וואס נעמט אויך אריין א גרויסער מאס העברעאישע לימודים און רעליגיע. - קינדער (פון 4 יאהר אין פרעבעל-שולע און פון 6 יאהר אין שולע) ווערען איינגעשריבען יעדען טאג פון 1—10 פארמ. אין דער קאנצעלאריע פון דער שולע קילינסקיעגא 120

Kilińskiego 120 | Kilińskiego 120

לעזט און אבאנירט דאס „לאדזער טאגעבלאט"

Dr. med. Oskar Winter

Choroby wewnętrzne i zatrworzenia nerwowe

Piotrkowska 113, telefon 20006

Przyjmuje od 4-6. 4052

אנאליזען מעדיצינישע, טעכנישע

נעמט אן דאס כעמישע לאבאראטאריום פון

Dr. Chem. Eugenjusz RITT

פיעטריקאוו. ער 126

Dr. Med. E. Reicher

ספעציאל ארצט

פאר הויט האר און ווענערישע קראנקהייטען דיאטערמיע-בעהאנדלונג און עלעקטרא-טעראפיע פאלודניאווא 28 טעל. 93-201. נעמט אן פון 8—11 פריה און 6—9 אוונד. זונטאג פון 9—1 מיטאג. פאר אונבעמיטעלטע לעטשניצע פרייזען

א טיץ ראש-השנה קארטען

נאר 60 גראשען

מיט דעם אייגענעם נאמען — דער שענסטער אויסוואהל ביי מ. ארבאך, פיעטריקאווער 34, אין הויף, אין דרוקעריי און סטעמפעל-פאבריק.

Dr. HERSZFINKEL

Zawadzka 15, tel. 111-87

ספעציאליסט פאר קינדער-קראנקהייטען

צוריקגעקעהרט.

Z prawami gimnazjów państwowych

GIMNAZJUM HUMANISTYCZNE MĘSKIE I. KACENELSONA

Cegielniana 28, tel. 151-79

איןביידע אפטיילונגען פון אונזערע פרעבעל-שולען **גן-ילדים** צעגעלניאנא 28 — (אפטיילונג: קילינסקיעגא 120)

ווי אויך אין די פאראלעלע אנפאנגס-קלאסען ווערען אנגענומען קינדער אהן פארבערייטונג. אין פרעבעל-שולע-אין עלטער פון 4 יאהר און ווייטער, אין די אנפאנגס-קלאסן-פון 6 יאהר אן. די קאנצעלאריע איז אפען פון 10 ביז 2 פארמיטאג און פון 5 ביז 7 נאכמיטאג.

די דירעקציע.

Dr. med. P. MARKOWICZOWA

Aleja 1-go maja 37, telefon 166-35.

לשמוע אל הרנה ואל התפלה!

די פערוואלטונג פון תלמוד-תורה „עץ הדעת" מאכט בעקאנט, אז עס ווערט געדאווענט ראש השנה ויו"כ

אין קילינסקיעגא 75 פראנט 2 שטאק

אין גרויסע לופטיגע פראנט-צימערן, זעהר בעקוועמע פלעצער מיט'ן בעריהמטען בעל-תפלה ה' בארנשטיין און מיט א גוט איינשטודירטען כאר. בילעטען פון 5 זלאטים. בעמערקונג: די הכנסה איז בעשטימט פאר די ארימע קינדער פון „עץ הדעת". — פערזארגט אייך מיט בילעטען! —

לאדז 16 סעפט. 1930
זון אויפג. גנ: 5,03
זון אונטערג. אנג: 5.55
דינסטאג, כ"ג אלול תר"ץ
פ' נצבים

טאָג-בראַניק

שטריי"ק פון בוי-אַרבייטער

אין עטליכע בוי-אונטערנעהמונגען אין לאָדז איז אויסגעבראָכען א שטרייק פון לערך 1000 אַרבייטער. דער סכסוך איז צוליב די רעדוצירטע אַרבייטס-לוי-נען.

זאַמענהאָף-טאָוועל ווערט אפגעהילט אין לאָדז

(ב) קומענדיגען זונטאג און מאָנטאג וועט אין לאָדז פּאָרקומען אַן'אַלפּוילי-שער עספּעראַנטיסטען צוזאַמענפאָהר. בײַ דער געלעגענהייט וועט אויף עס פּיעטריקאָווער און זאַמענהאָף-גאַס אײַנ-געמויערט ווערען אַ טאָוועל צום אָנ-דענק פון שעפער פון עספּעראַנטאָ, ד"ר לודוויק זאַמענהאָף.

די קללה פון שענקייט איז ביטערער, ווי די קללה פון נויט

פאַטער רייסט קריעה נאָך אַ טאָכטער, וועלכע האָט זיך גע'שמד'ט כדי צו פערלאָזען דעם מאַן און געגאַנגען וואוינען מיט אַ גוי

אַנגעהויבען האָט עס זיך דערמיט, וואָס זי איז געווען צו שעהן. אויס-מיאוס'קייט איז אַ חסרון, איז זײַן צו שעהן אַ קללה. בפרט איז עס געווען אַ קללה פאַר הינדע ל., דער אומגליקליכער העלדין פון אונזער דערציילונג, און פאַר איהרע נאָהענטע קרובים.

הינדע איז אַ'אָרום קינד מבטן ומלידה. נישט מעהר — איהר פּערפל-אַ-רענדער חן האָט אויסגענומען אַלץ, וואָס אַ פרוי קאָן זיך נאָר ווינשען. אַ מאַן מיט מעלות, אַ מאַן מיט רײַכקייט און אַ מאַן מיט אַ קאָפּ אויף די פּלייצעס... דער יונגערמאַן איז געווען גליקליך מיט הינ-דע'ס גראַציע און שעהנקייט און הינדע'ן האָט ער טאַקי אויך געמאַכט גליקליך.

אָבער פּונקט. ווי צופיל שעהנקייט איז אַ קללה, איז די אַנבערלאַרונג פון גייסט אויף הינדע'ס נשמה אויך געווען אַ פּלאָג פאַר איהר.

פּלוצלינג איז אַרום הינדע'ן אויסגע-וואַקסען אַ קריסט בײַ דער זײַט — אַ קריסט, וואָס איז איהר מעהר געפעלען געוואָרען, ווי איהר אייגענער מאַן. פאַר-וואָס אַזוי? דאָס איז נישט קיין קשיא. לויט הינדע'ן. דעם יודישען ווײַבעל, איז דאָס אַ האַרץ-זאַך, און בײַ האַרץ-זאַכען זענען אַ סך מאָל נישטאָ קיין ענטפערים אויף קשיות.

און אַזוי ווי זי דאָט זיך בעקענט מיט יענעם קריסט, האָט הינדע שוין נישט גע-טראַכט וועגען הויזען מיט איהר מאַן. דער קריסט האָט בעשעפטיגט איהרע טעג און נעכט. עס איז געקומען דערצו, אַז זי איז אַרומגעגאַנגען אַ „נישט-היי-גע". נאַרנישט האָט זי געטריישט און קיינער האָט זי נישט געקענט דערפרעגען. דער סוף איז געווען, ווי דער סוף פון מעלאַנכאָליקער — דאָס הויז פאַר גייסטיג-קראַנקע. „קאָלאַנובקא" האָט זי געזאָלט אויסהיילען.

דאָרט איז זי אָבער לאַנג נישט גע-ווען. אויף אַ משוגה'דיגען אופן האָט זי זיך אַרויסגעקריגען פון משוגעים-הויז און איז געלם געוואָרען. די אַרמוגים-טראַציע פון שפּיטאַל האָט געמיינט, אַז זי איז אַהיימגעלאָפען צום מאַן. די השערה האָט זיך אָבער נישט בעשטע-טיגט. זי איז פערשוואונדען אויף אַ גע-היימנישפולען אופן. וואוהין? — דערין איז טאַקע בעשטאַנען דאָס רעטעניש.

דער עלענדער מאַן האָט זיך שוין גע-האַט מיאש געווען און זײַן ווײַב, נעבעך, פערגעסען, זי לעבט שוין נישט, אויב יאָ — וועט זי פון דער מורא'דיגער קרענק שוין נישט אַרויסקומען. ער האָט דערפאַר נישט געוואָלט „אַפּשוואַרצען" זײַנע יאָה-רען און האָט פערלאַנגט פון די רבנים אַ היתר צו קאָנען נעמען אַ צווייטע ווײַב. דער ראַבינאַט איז אָבער נישט אײַלעוו-דיג און האָט אָפּגעוואַרט.

דערווײַל איז אָנגעקומען אַ ידיעה וועגען דער פערלוירענער. עס האָט זיך גע-הערט, אַז זי געפינט זיך אין וואַרשא, אַ געזונדע און זי האַלט זיך אויף אונ-טער איין דאַך מיט אַ קריסט. דאָס זעל-בע האָט אויך געהערט הינדע'ס אַלטער פאָטער און אַ קליין שטעטעל הינטער לאָדז.

די מעשה האָט אויפ'ן אַלטען יוד גע-מאַכט אַ שרעקליכען רושם. מ'איז אַ צו-בראָכען געמוט איז ער געלאָפען קיין וואַרשא אויפזוכען די טאָכטער. זי האָט געזעהען דעם אײַנגעגעם פאָטער און צו איהם צוּמאָל נישט גערעדט. זי האָט זיך אונטערגעהאַלטען מיט דעם קריסט, וועגען וועלכען מען האָט איהם דערציילט און זײַן שטעטעל. אַ דערשלאָגענער איז דער יוד צוריק אַהיים, זיך קריעה גע-ריסען נאָך דער טאָכטער און מיט אַ זאַק אויף די לענדען געזעסען וואַנדערן פון אָרט צו אָרט, כדי אָפּצוקומען די זינד פאַר זײַן אָפּטרינניגער טאָכטער.

דער יוד האָט זיך ערשט בעוויזען אין די גאַסען פון לאָדז. אַלע די ליבגעהאַט שטעלען זיך אָפּ, בעטראַכטען זײַן אוים-טערלישען הילוך און פערשטעהען נישט, פאַרוואָס דער אַלטער נזיר געהט אַזוי אַרום, קראַצט זיך מיט דער האַנד אין דאַרע אַרײַן און מורמעלט:

— געווען מײַן טאָכטער, זי איז גע-שמד'ט...

רעגיסטראַציע פון יאָרגאַנג 1910

הויבט זיך אָן דעם 1. אָקטאָבער

(§) הײַנט—מאָרגען וועט ערשײַנען אַ פּעראָ-רדנונג פון דער מיליטערישער מאַכט וועגען דער מיליטערישער רעגיס-טראַציע פון די יונגעלײַט, וואָס זענען געבוירען אין יאָהר 1910, ווי אויך ווע-גען דער רעגיסטראַציע פון יאָהרגאַנג 1907 און עלטערע, וועלכע האָבען זיך ביז איצט נאָך נישט געמעלדעט צו דער פּאָבאָר-רעגיסטראַציע.

צו דער רעגיסטראַציע זענען פּער-פליכטעט זיך צוצושטעלען די אַלע דער-מאָנטע יאָהרגענג, וועלכע וואוינען שטענדיג אין לאָדז, ווי אויך די אַלע, וועלכע געפינען זיך אין לאָדז צײַטווײַ-ליג, ד. ה. אין דער צײַט ווען די רעגיס-טראַציע וועט פּאָרקומען — פון 1-טען אָקטאָבער ביז'ן 30. נאָוועמבער ד. י. און זיי האָבען נישט קיין שטענדיגען וואוינאָרט און פּוילען מעלדען זיך צו דער רעגיסטראַציע. העלען דאַרפען אויך די, וועלכע זענען אין לאָדז בעת דער רעגיסטראַציע און זיי קענען נישט צו-שיקען צוליב פערשידענע סבּות מעל-דונגען אין זייערע וואוינערטער, כדי מען זאָל זיי דאָרט רעגיסטרירען.

די רעגיסטראַציע וועט זיך אָנהויבען דעם 1. אָקטאָבער אין מיליטעריש'ן ביוראָ אויף פּיעטריקאָווער 121 פון 8 פריה ביז 3 נאָכמיטאָג.

די אַלע, וועלכע וועלען זיך נישט קע-נען מעלדען אין די בעשטימטע טערמי-נען, וועלען קאָנען די פליכט ערפילען שפּעטסטענס ביז'ן 29. נאָוועמבער דאָס יאָהר.

יעדער, וואָס מעלדעט זיך צו דער רע-גיסטראַציע מוז זײַן אײַנגעמעלדעט אין לאָדז, דאַרף בעזיצען אַ פּערזענליכען דאָקומענט אָדער אַ געבורטס-מעטריקע, עיוועגטועל אַ „ווישטשאַנג" און פאָטאָגראַ-פיע בעשטעמפּעלט פון ווירט און קאָמי-סאַריאַט, אַז איהם מיינט מען עס.

רעגיסטרירען מוזען זיך אויך די אַלע, וועלכע קאָנען נישט בעווײַזען קיין דאָ-קומענט וועגען וועלכער עס איז מלוכה-צוגעהעריגקייט, ווי אויך די, וואָס בע-זיצען „קאַרטאַ פּאָביטום" און האָבען נישט קיין אויסלענדישע פּעסער.

מיט העק

זיך נוקם געווען אין שונא

אין קאָנסטאַנטין האָט געלעכט פאַר-טאָגס פּאַסירט אַ בלוטיגער פאַל. זינט מעהרערע יאָהרען האָבען זיך אַרומגע-קריגט די ברידער מאַלעכאָוויצקי מיט אַ געוויסען קאַנאַרא צוליב אַ גרעניץ צווי-שען זייערע נחלות.

שבת'ענדיג זונטאָג אַ גאַנצע נאַכט האָבען די ברידער מאַלעכאָוויצקי זיך בע-וואָפנעט מיט העק, זיך אַרײַנגע-ריסען אין קאַנאַרא'ס וואוינונג און אין ם רערלאַנגט עטליכע שווערע קלעפּ אי-בער'ן קאָפּ, האַלז און הענד. אין אַ גוסס'דיגען צושטאַנד איז ער אַפּגע-פיהרט געוואָרען אין לאָדזער שפּיטאָל. די אָנפאַלער זענען אַרעסטירט.

קאַמף מיט אַלפאַנסען

(ײ) די לאָדזער זיטען-פּאָליצײַ האָט פעסטגעשטעלט, אַז אין לאָדז לעבען פון פּראָסטיטוציע ביז 2000 מאַנספּער-זאָנען, וועלכע האָבען „כלות". געגען די טונקעלע פּערשוינען ווערט אונטער-גענומען אַ שאַרפע אַקציע.

לאָדזער בראַנפען-פאַבריקאַנטען

קעמפען מיט דער קאָנקורענץ פון שפּריט-מאָנאָפּאָל

נעפאַהר צו שליסען אַלע פּריוואַטע אונטערנעמונגען

(§) עס איז געפּענקט געוואָרען די פאַבריק פון שפּריט-מאָנאָפּאָל אין לאָדז און די פּריוואַטע שפּריט-ברעהערײַער אין לאָדזער קאָנט געוואָרען זעהר שמאָל. ערשט ווען דער מאָנאָפּאָל האָט גענומען אַרויסלאָזען שפּריט אין גרע-סערע פלאַשען, האָבען די פּריוואַטע שפּריט-פאַבריקאַנטען גענומען שפּעקו-לירען אויפ'ן אַרויסלאָז אין פערקויף פון קליינע פלעשלעך בראָנפען פאַר 85 גראָשען אַ פלעשעל. אָבער דער שפּריט-מאָנאָפּאָל האָט נאָכגעטון דעם בײַשפּיל און אַר'יסגעלאָזט פלעשעלעך צו 69 גראָ-שען. אָט דאָס האָט צווישען די פּריוואַ-טע אונטערנעמער אַרויסגערופען אַ פערביטערונג, צוליב וואָס זיי האָבען אַרויסגעשיקט קיין וואַרשא אַ דעלעגאַ-ציע מכח אַן'אינטערווענץ. די אינטער-ווענץ האָט נישט גע'פועל'ט. די טעג וועט וועגען דעם פאָרקומען אין לאָדז אַ קאָנפערענץ.

ראַדיאָ פּראָגראַם

דינסטיג 16. סעפטעמבער

(לאָדז 233,8) 11.58—12.05 שעה צייכען 12.05—13.15 גראַמאָפאָן פּליטען מיזיק, 13.15-13.20 טעגליכער פּראָגראַם, ווי אויך קינאָ און טעאַטער רעפּערטואַר, 16.15—17.10 גראַמאָפאָן פּליטען מוזיק (פון וואַרשא) 17.35 17'10 פּליה רגע (טר. פון וואַר-שאָ) — 18—17,35 פּאָרטראַג 19 18 נאָכמיטאָג קאָנ-צערט. (טר. פון וואַרשאָ.) 19.20—19 פּערשידענעס 19.20-19.35 קאָמוניקאַט פון דער לאָדזער האַנדעלס-קאַמער. פאָרלעזען פון פּראָגראַם אויף מיטוואָך 19.35—19.50 ראַדיאָ פּרעסע זשורנאַל (טר. פון וואַר-שאָ) 19,50 אָפּער'ן טראַנסמיסיע פון פּויזען, דערנאָך וועלען סטבּאַן יאַראַטש און מיכאל מעלינאַ פער-פיהרען אַ דיאַלאָג א.ט. „וועגען אַ נייער נקמה דאַן וועטער, פּאָליצײַ, און ספּאָרט קאָמוניקאַטען

גרוילענדע ליבעס-טראַגעדיע

געליבטער שיסט 4 מאָל אין זײַן געליבטע, זוכט די גוסס'דיגע און בעגעהט דערנאָך אַליין זעלבסטמאָרד

(§) אין אַנדערספּאָל, נעבען ווישניאָ-וואַ-גורא, האָט אין דער נאַכט אויף מאָנטאַג זיך אָפּגעשפּילט אַ בלוטיגע דראַמע.

אין דאָרף בוקאָוויניאַ, בושעווישינער פּאָוויאַט, וואוינט אַ סך יאָהרען דער רײַכער פּויער יאַהאַן ראַמיטש מיט פרוי און זײַנער אײַנציגע טאָכטער אָלגאַ, אַ 17-יעהריג מיידעל.

צוליב איהר שעהנהייט און רײַכקייט, איז דאָס מיידעל געוואָרען דער חלום פון אַלע יונגע פּויערן אין דער אומגע-גענד. איהרע עלטערן האָבען אָבער שטאַרק אַכטונג געגעבען אויף דער טאָכטער, זי זאָל זיך נישט אַרײַנלאָזען אין ליבעס מיט קבצ'נישע יונגען. נאָר צום שלימזל האָט אָלגאַ ליב-געקריגען רוקאַ דעם זוהן פון אַן'אומפּערמעגליכען קאָלאָניסט, דעם 20-יעהריגען אַלעק-סאַנדער דרעשקע. דעם אַלטען דרעשקע איז אָבער די מעשה נישט געפעלען, ער האָט אײַנגעטענה'ט מיט'ן זוהן, ער זאָל זיך אַרויסלאָזען פון דעם שעה-נעם מיידעל, ווײַל זי איז צו רײַך און צו שעהן, אַז איהרע עלטערן זאָלען אים וועלען פאַר אַן'איידעם. אַלעקסאַנדער דרעשקע'ן זענען די אַלע רייד נישט אַרײַן און קאָפּ און ער איז כסדר גע-גאַנגען זיך זעהן מיט זײַן געליבטע.

פערגאַנגענעם זונטאַג, ווען די ראַ-מיטש'ס זענען נישט געווען אין דער היים, איז דער יונגער דרעשקע אַוועק צו אָלגאַ'ן און זי פערבעטען אויף אַ שפּאַציר קיין אַנדערספּאָל. אויפ'ן וועג האָט דרעשקע פערגעלעגט דעם מיידעל, זי זאָל מיט איהם אַנטלויפען קיין לאָדז, וואו זיי וועלען געמען „שלוב" און וועט לען דערווײַל וואוינען בײַ זײַנע קרובים אויף שעראַדזקאַ 27. ערשט דאַן וועלען איהרע עלטערן זײַן געצוואונגען צו ווע-רען ווייכער.

אָלגאַ ראַמיטש האָט זיך נישט גע-לאָזט צורעדען פון איהר געליבטען. אַ פערצווייפעלטער האָט דרעשקע אַרויסגע-כאַפּט אַ רעוואָלווער און דרײַ מאָל אויסגעשאָסען אין אָלגאַ'ן.

אַ שמערצליך-פערוואונדעטע אין האַרץ איז דאָס פרעלײַן ראַמיטש אַנגעזונ-קען, אָפּגעהענדיג אין בלוט. רעטשקע האָט דאַן נאָכאַמאָל געשאָסען צו זײַן געליבטע און האָט. אַנידערקניהענדיג נעבען דער גוסס'דיגער, זי געקושט אין מויל און דערנאָך זיך אַליין אַרײַנגע-שאָסען אַ קויל אין דער שלייף און איז אַ שווער-פערוואונדעטער אַרויפגעפאַלען אויף איהר קערפּער.

די שיסערײַ האָט אויפגעוועקט די אַרומיגע אײַנוואוינער. צוליב דער פּונקט מערגיש זענען זיי אַרוים אויפ'ן וועג מיט שטורקאַצען, כדי צו זעהן, וואָס עס איז געשעהן.

געפינענדיג די צוויי פערבלוטיגטע יונגע מענשען, איז אַרויסגערופען געוואָרען די פּאָגאָטאָוויע, וועלכע האָט בײַדע שמערצליך פערוואונדעטע אָפּגעפיהרט אין לאָדזער שפּיטאָל אויפ'ן נאָמען פון פּרעזידענט מאָשטשיצקי.

דער פאַל האָט אין דער גאַנצער סביבה אַרויסגערופען גרויס אויפזעהן.

פון לאָדזער האַנדעלס-געריכט

—=0§0=—

נייער „אופּאַדלאַשטש" און „נאַדזאָר"

(5) אויף דער לעצטער סעסיע האָט דאָס לאָדזער האַנדעלס-געריכט גע-שטעלט אונטער אַן'אופּאַדלאַשטש מאיר דיאַמענט און זײַן פרוי דבורה פון פּאָ-מאָרסקאַ 14. די דיאַמענט'ס האָבען בײַ אַ גאַנצע רײַה לאָדזער פירמעס אײַנגעקויפט גרעסערע פּאַרטיעס מאַנו-פאַקטור, וואָס זיי האָבען געדעקט מיט אײַגענע וועקסלען, וואָס זענען געגאַנ-גען צום פּראָטעסט. עס ווײַזט זיך אויך אַרויס, אַז זיי האָבען די סחורה בעהאַלטען ערגעץ אין גאַליציען און אַליין זענען זיי אַרויסגעפאָהרען אין אַן'אומבעקאַנטער ריכטונג.

די קרעדיטאָרען, וועלכע האָבען פּער-לאַנגט דעם אופּאַדלאַשטש פון די דיאַ-מענט'ס זענען: ברידער סקאָסאָווסקי (צינגעל-גאַס 577), ל. לאַנדוי און זוהן (וואָלטשאַנסקאַ 21), מ. ציגלער (פּיע-טריקאָווער 25), „קיפּפּער און הערש-קאָוויטש" (פּיעטריקאָווער 79), י. ווײַנ-בערג (ציגעל-גאַס 15) און מילראַד, נאַרימבערסקי און וואָלק" פון פּיעטריקאָ-ווער 37.

אַלס ריכטער קאָמיסאַר איז גאָמי-נירט געוואָרען אַלעקסאַנדער הײַמאַן, אַלס קוראַטאָר אַדוו. אַ. פּיאַטקאָוויטש. די באַנקראָטירטע וועלען אײַנגעזעצט ווערען אין אַרעסט.

* * *

דאָס געריכט האָט אויף דערזעלבינגער סעסיע בעשטימט אַ „נאַדזאָר" אויף 2 חדשים אַהרן פּרושינאָווסקי'ן, בעזיצער פון אַ שפּינערײַ אויף פּיעטריקאָווער 220. די פירמע האָט אַ גאַנצע רײַה לאַנגיעהריגע הויפּט-פערפליכטונגען, וואָס דאַרפען איצט נישט אַרײַנגעהן אין חשבון בײַם סאַנירען די לאַגע פון דער אונטערנעמונג.

אַלס אויפזעהער איז בעשטימט אַדוו. קאַרוצקי, אַלס ריכטער-קאָמיסאַר יוזעף ראַטשינסקי.

פּאַנצערס פאַר פּאָליצײַ

צוליב דעם, וואָס די פּאָליצײַ שטעלט זיך אײַן דאָס לעבען אין קאַמפּפען מיט באַנדיטען, זאָלען צווישען דער פּאָליצײַ (דערונטער אויך אין לאָדז) פּערטיילט ווערען ספּעציעלע פּאַנצערס. די פּאַנ-צערס זענען שוין צוגעגרייט.

פעראיין פון מילנער און מעהל-סוחרים

(ז) דעם 21. ד. ח. וועט אין לאָדז געשאַפען ווערען אַ פּערבאַנד פון מיל-נער און מעהל-סוחרים פון לאָדזער ווָיעוואָדזטווע.

—:0:—

סליחות און קבר-אבות

דער „סעזאָן" האָט זיך שוין אנגעהויבען

(ס) צו די ערשטע סליחות אין לאָדז זענען אַלע בתי-תפילות, חברות און שטיבלעך געווען איבערפולט. זינטאַג נאָך האַלבער נאַכט זענען די לאָדזער גאַסען בעלעבט געוואָרען פון עולם סליחה-געהער. פון אין שפּעטער נאַכט האָט זיך פון די בתי-תפילות געטראָגען דער נאָגענדיגער תפילה-געוויין. פאַר-טאָגס האָבען יודען ווידער זיך פערזאַ-מעלט צו סליחות.

נעכטען האָט זיך אויך שוין אָנגע-הויבען דאָס געהן אויף קבר-אבות. די טראַמווײַען זענען פול געווען מיט יודען און ווײַבער, וועלכע זענען אַרויס אויפ'ן בית-החיים אויף די קברים פון זייערע טאַטעס און מאַמעס און קרובים, בע-טען, מען זאָל זיך מוחל זײַן פאַר די לע-בעדיגע און אויסבעטען פאַר זיי אַ גוט קוויטעל אויפ'ן נײַעם יאָהר.

דער קול-שופר פון די שולען און בתי-מדרשים שנײַדט זיך איצט איבער די לאָדזער פריהמאָרגענס מיט מעדר גרויל און ציטערניש, ווי מיט אַ פאַר פּעג פריהער.

סליחה...

40.000 לאָדזער אַרבייטער

פאָדערן פון דער רעגירונג זיי צו פערזיכערן אויף דער עלטער

(ב) דער טעקסטיל אַרבייטער פער-אײַן בײַ „פּראַצאַ" שיקט אַרוים קיין וואַרשאַ אַ מעמאָריאַל מיט 40,000 אונטערשריפטען פון לאָדזער אַרבייטער וועלכע פאָדערן מען זאָל זיי פערזיכערן אויף דער עלטער.

פערקויפטע נשמות

שפּאַנענדער ראָמאַן

(151 פאָרטזעצונג)

דער קאָמענדאַנט איז צוריקגעקומען זעהר שפּעט, אין אַ שלעכטער שטימונג, וואָס מאַללי האָט אויך באַלד בעמערקט. שפּעט בײַנאַכט זענען זיי געגאַנגען שלאָפען. אין מיטען בעסטען שלאָף, האָט מאַללי פּלוצלינג איבער-געוועקט דעם קאָמענדאַנט, אַ האַלב-פערשלאָפענער איז ער אַראָפּגעשפּרונגען פון בעט.

— וואָס האָט פּאַסירט ?!

— דו הערסט" — האָט מאַללי געזאָגט, שטעהענדיג בײַם בעט אַ איבערגעשראָקענע.

אַ טויב אויסגעשרײַ, אַזוי, ווי עס וואָלט עמיצער שווער געקרעכצט אין גרויסע יסורים, האָט זיך דײַטליך דערהערט.

— האַ, עס איז מיר בעלונגען, ער איז געפאַנגען! — האָט מאַללי אויסגעשריגען.

— מאַללי, מאַללי! — האָט ער געשריגען,—זאָג מיר אײַנמאָל פאַר אַלע מאָל, וואָס עס האָט פּאַסירט!

— איך האָב אַנגעשטעלט די נעסט,—האָט זי געזאָגט מיט טריומף, — העכסטוואַהרשײַנליך האָט אײַנער פון די חברה-לײַט געמוזט אַרײַנפאַלען אין דער נעסט.

דער קאָמענדאַנט האָט אַרויסגעלאָזט אַ פרעהליכען אויסגעשרײ.

— מאַללי דו ביזט אַ גאָלדען מיידעל, און וואָס מײַנסטו, אַז קיינער קען די נעסט נישט עפענען?

— דאָס איז אונמעגליך, לייג דיך שלאָפען, הײַנריך, דו זעהסט, אַז איך האָב מײַן וואָרט געהאַלטען.

דער קאָמענדאַנט איז געווען אַזוי דענערווירט, אַז ער איז געלאָפען אין העמד איבער דער שטוב און אַלע ווײַלע צוגעלאָפען צום פענסטער און אַ קוק געטון אויפ'ן טורם. נאָך אײַן געשרײַ האָט זיך דערהערט און עס איז געוואָרען טויט-שטיל.

קאַפּיטעל 64'

אין געפעהרליכען געיעג.

מיר האָבען פערלאָזט ברײַטשײַדען, בעת ער איז גע-זעסען מיט טאָני'ן אויף דער מויער און מיט נאָך עטליכע חברים.

ווײַער לאַגע איז געווען אַ פערצווײַפעלטע.

— נאַטשעלניק:—האָט סאָווע זיך אָנגערופען,—דאָס-מאָל זענען מיר מיאוס אין פּעקעל. זיי וועלען אונז אַלע פּאַקען.

— עס שטעלט זיך פאַר זעהר שלעכט, — האָט ברײַט-שײַד געענטפערט, — איך פערלײַקען נישט, אָבער פונדעסט-וועגען פערליר איך נישט די האָפנונג.

— אָבער עס וועט גאָרנישט העלפען, נאַטשעלניק, ווײַטער וועלען מיר נישט געהען.

ברײַטשײַד האָט פאַרשענד זיך אַרומגעקוקט, דאָס ליכט פון די פאַקלען האָט זיך צעשפּרײַט איבערן גאַנצען פּאַלאַץ. ברײַטשײַד האָט בעמערקט, ווי אין פּאַרק געפינט זיך עפּעס אַ העכערונג, ווי אַ מין פעלז.

— דאָרטען. — האָט ער אויסגערופען, דערהויבענדיג טאָני'ן אין דער הויך. דאָרט, אַהין אין די קינסטליכע פעל-זען, דאָרטען וועלען מיר קענען זיך לענגער פערטײַדיגען.

מיט אַ האַסטיגען שפּרינג האָט ער זיך אַרײַנגעקרי-גען אין פּאַרק אַרײַן, נאָך איהם זענען נאָכגעשפּרינגען טויט-פויגעל און סאָווע.

יעצט האָבען זיי זיך אַלע פיער געפונען אונטער דער פעלז.

— וואו זענען זיי אַהינגעקומען די מענשען? — האָט אײַנער פון זיי אַ פרעג געטון.

— אַהאַ, — האָט ברײַטשײַד שטיל געזאָגט צו זײַנע חברים.—דעם פּרעפעקט האָבען זיי נאָך נישט בעמערקט.

— מיר האָבען טאַקע געזעהען, — האָבען הויף-אַרבײַ-טער גערעדט צווישען זיך,—עטליכע געשטאַלטען אויף דער מויער. יעצט האָבען זיי זיך ווידער בעהאַלטען. די הינט תיטען זיי און שפּרינגען אַרויף אויף דער מויער.

— אַכטונג, יעצט זענען זיי אין פּאַרק.

— אָבער דער פּאַרק איז דאָך גרויס, ווי זאָלען מיר זיי זוכען?

— וואַרט'ס איך האָב אַ עצה, — האָט זיך אײַנער אָנ-גערופען.—עפענט אויף אײַן טיר, זאָלען די הינד אַרײַנלוי-פען, זיי וועלען שוין דערשנאַפּען, ווי די חברה-לײַט גע-פינען זיך.

— אַך,—האָט זיך טויט-פויגעל געטראַכט,—יעצט זענען שוין אַלע וועגען פערלוירען.

— נאָר נישט פערלירען די האָפנונג, האַלט אײַך רוהיג.—האָט זיך ברײַטשײַד אַרײַנגעמישט.—אויב דאָס זענען טאַקע היספּאַנישע הינד, וועלען זיי זיכער אונז דערשמעקען.

— דאָס וואָלט געווען אַ שרעקליכע זאַך,

די מענער האָבען זיך אַלע אויסגעצויגען אויף דער ערד.

אין פּאַרק האָט זיך אָנגעהויבען אַ רעש, ווען די הינד זענען אַרײַן.

— זיי דערנעהנטערן זיך צו אונז, — האָט ברײַטשײַד אַ זאָג געטון.

גלײַכצײַטיג האָט זיך דאָס בילען בײַ די פעלזען מורא'דיג פערגרעסערט. נו, די הינד זענען געפאַלען אויף די שפּורען.

— כאַפּט די שטילעטען! — האָט ברײַטשײַד בעפוילען זיי וועלען דאָ אַרײַנלויפען, זײַ זענען פעראַן אַכט שטיק און עס קענען נאָך קומען מעהר.

— נאַטשעלניק. זאָלען מיר אַשר שיסען?

(פאָרטזעצונג קומט.)

לאָדזער טאָגעבלאַט

דער רעדאַקטאָר נעמט-אָן פון 6 ביז 7 אין אָוונט
נישט בעשטעלטע מאַנוסקריפּטען ווערען נישט צוריקגעשיקט.

אַדרעס: Lodzer Tageblat", Łódź, Piotrkowska 16 Skrz. poczt. 16
טעלעפאָנען: רעדאַקציע 100-57, אַדמיניסטראַציע 100-47

דער איינציגער אויסגאַנג

פונ'ם איצטיגען וועלט-קריזיס.

[illegible]

ד"ר ב. זיידען

יודישער עמיגראַנטען-בעוועגונג אין געפאַהר

אַפּעל צום אַמעריקאַנער יודענטום

בערלין, (יט"א)

[illegible]

„הצפירה" זאָל ווידער אַרויסגעהן

בערלין, (יט"א)

[illegible]

צוויי וואָהלינער כלל-טוער פאַר'ן אַפּעלאַציע-געריכט

לובלין, (יט"א)

דאָס לובלינער אַפּעלאַציע-געריכט האָט בעטראַכט דעם פּראָצעס פון ראָוונער אַרוו. ראָטפעלד געגען ד"ר בײלין (לוצק), וועלכער האָט בעת די סיים-וואָהלען פון 1926 פערעפענטליכט אַ פּאַמפלעט געגען איהם. דאָס אַפּעלאַציע-געריכט האָט פער'משפט ד"ר בײלין אויף 3 חדשים תפיסה.

„פאַקולטעט פאַר בעוואָפענטע אויפשטאַנדען"...

אַ ניי אינטערעסאַנט ווערק וועגען די פיהרער פון אויפשטאַנדען און זייער טאַקטיק.

[illegible]

אַלע טעאָרעטיקער פון די בעוואָפענטע אויפשטאַנדען, אָנהויבענדיג פון מאַרקס'ן ביז לענין, האָבען שטענדיג אַרויסגעהויבען דעם כלל: מיט קען אויפשטאַנדען טאָר מען נישט שפּילען. [illegible]

דער פעלקער-בונד פון די אונטערדריקטע

וויצע-פאָרזיצער פון אייראָפּעאישען נאַציאָנאַליטעטען-קאָנגרעס דעפּ. נוראָק וועגען די רעזולטאַטען פון קאָנגרעס.

[illegible]

—:0:—

„מאַנטשעסטער גואַרדיאַן"

וועגען די סיים-וואַהלען

לאָנדאָן, (יט"א)

„מאַנטשעסטער גאַרדיאַן" פערעפענטליכט פאָלגענדע אויספיהרונגען פון איהר וואַרשעווער קאָרעספּאָנדענט: עס איז מעגליך, אַז דער יודישער קלוב, וואָס האָט געצעהלט 13 דעפּוטאַטען, און ווערט וואַהרשיינליך האָבען די זעלבע צאָהל מיטגלידער אין נייעם סיים, וועט זיך צונויפגיסען מיט איינע פון די גרעסטע גרופּען, צ.ב. מיט דעם רעגירונגס-בלאָק, ווייל די יודען זענען אָנהענגער פון אַ קאָנסטרוקטיווען פּראָגראַם און נישט פון אַ מינדערהייטס צושטאַנד. עס איז אויך וואַהרשיינליך, אַז עס וועט פאָרקומען אַן איבערגרופּירונג פון די אוקראַינער קלובען מיט אַ טענדענץ אַרויסצוטרעטען פון בלאָק פון די מינדערהייטען.

—:0:—

פּראָבלעמען פון יודישער האַנדווערק

ווערט האַנד-אַרבייט אַרויסגעשטויסן פון מאָדערנער אינדוסטריע?

פון אינזש. מ. בעלאַנסקי

אין היינטיגער תקופה, ווען די אינדוסטריעלע ענטוויקלונג און די ראַציאָנאַליזירונג פון דער פאַבריקס-ווירטשאַפט האָט דערגרייכט די העכסטע שטופּען, ווען די מאַשין וואַרפט אַרויס בטעמט אויטאָמאַטיש פערטיגע מאַסען-[illegible]

[illegible]

די וואהל-הכנות אין לאדז

די נייע וואהל קומען עוין פאר די ערשטע וואהל-מיטינגען. — לאדזשער מאנארכיסטען אנגעהויבען די וואהל-קאמפאניע. — ענדעקעס רופען צונויף א נ'עקסטרא קאנפערענץ.

(ב) די לאדזשער וואיעוואדזשאפט האט רעהאלטען פון דער רעגירונג 38000 זל. אויף די הוצאות פון די סעם-וואה-לען אין לאדזשער וואיעוואדזשאפט.

די קאסטען פאר לאקאלען, פאר אור-נעס און אנדערע זאכען פאר די רעוויר-קאמיסיעס, ווי אויך די הוצאות פאר צוזאמענשטעלען די העהלער רשימות און די דיעטעס פאר די מיטגלידער פון די וואהל-קאמיסיעס, דארפען געדעקט ווערען דורך דעם מאגיסטראט און און באוויאט דורך די גמינעס. דעם לאדזשער מאגיסטראט וועלען די וואהלען קאסטען 200,000 זל.

* * *

(ב) ועם 28 ר. ח. פאהרען ארויס כמן פראיערן די פארשטעהער פון די לאדזשער ענדעקעס אויף א קאנפערענץ וועגען דער וואהל-טאקטיק פון די ענדע-קעס אין לאדזשער קרייז.

* * *

(ב) פרייטאג ווערט וואהל-קאמיסאר ריבישער קארוויז-קאראטקעוויטש פער-צעפענטליכען די נעמען פון אלע מיט-גלידער פון די וואהל-רעוויר-קאמיסיעס.

(ב) היינטיגע וואך וועלען אין לאדז זיך בעווייזען די ערשטע וואהל-אויפרו-פען פון פאליטישע ריכטונגען.

די ערשטע וואהל-מיטינגען וועלען זיך אנהויבען קומענדיגע וואך.

* * *

(וו) אין לאדזשער וואיעוואדזשאפט האבען די מאנארכיסטישע גרופען שוין אנגעהויבען זייער וואהל-אקציע.

* * *

שבת וועלען צוזאמענגערופען ווערען זיצונגען פון לאדזשער קרייז-וואהל-קאמיטעט און פון די 165 רעוויר-קאמיסיעס, כדי צו בעשטימען דעם ווייטערדיגען פלאן פון די וואהל-ארבייטען.

שטריקער-שטרייק ווערט ליקווידירט

היינט זאלען זיך אנהויבען די לאקאלע שטרייקען אין דער לאדזשער טעקסטיל-אינדוסטריע

(§) דער שטרייק פון די לאדזשער שטריקער ארבייטער ווערט טעגליך ליק-ווידירט. 50 פראצענט פון די שטריי-קענדע זענען שוין צוריקגעטרעטען צו דער ארבייט, מחמת די אונטערנעמער האבען אונטערגעשריבען אפמאכען, אז זיי רעגולירען די פריהער-געריסענע לוינען.

* * *

(§) די פערוואלטונג פון טעקסטיל-קלאסען פעראיין האט אנגעטערן דרוק פון אויספיהר קאמיטעט פון דאזיגען פעראיין בעשלאסען צו רופען די לא-דזשער טעקסטיל ארבייטער, אז זיי זאלען פערשטרייקען אין די אלע פאבריקען, וואו די אינדוסטריעלער האבען געריי-סען די לוינען.

דעם בעשלוס האט בעשטעטיגט די פערזאמלונג פון די פאבריקס-דעלעגא-טען. די הויפט-פערוואלטונג האט דערום שוין ארויסגעלאזט אן'אויפרוף, און וועל-כען די טעקסטיל-ארבייטער ווערען גע-רופען תיכף צו וואיפען די ארבייט דער איפארוף איז נעכטען שוין פער-שפרייט געווארען אין די פאבריקען.

דעריבער איז צו ערווארטען, אז היינט וועלען זיך אנהויבען אין די לאדזשער פאבריקען לאקאלע שטרייקען. דער שטרייק זאל אויך ארומנעמען די פא-בריק-שטעט ארום לאדז.

פאסאזשיר לאזט אויף דער דראזשקע זיין וואליזע

און פערוויקעלט זיך אין א קאמוניסטישען פראצעס

(§) אויף דער בעשולדיגונגסבאנק פון לאדזשער קרייז-גערויכט איז נעכטען געזעסען דער 20-יעהריגער יעקב בייטעל וועלכער איז אנגעקלאגט געווארען אין קאמוניסטישער טעטיגקייט.

פון בעשולדיגונגס-אקט איז צו זעהן, אז בייטעל איז צוגעגאנגען צו א דראש-קאזש און געבעטען זיך פיהרען אין א יודישען האטעל אריין. דער דראשקאזש האט איהם געפיהרט צו די מעבלירטע צימערן אויף פיעטריקאווער 6. רעכענענ-דיג, אז די צימערן זענען שוין פערגי-מען, האט בייטעל איבערגעלאזט אויף דער דראשקע די וואליזע, וואס ער האט מיטגעפיהרט און איז אראפגעגאנגען. דער דראשקאזש ווארט, אבער דער פא-סאזשיר איז נישטא. איז ער געווארען אין כעס, האט ער געמאלדען וועגען דעם א פאליציי-פאטרול און אויפגע-געבען די וואליזע. ווען די וואליזע איז געעפענט געווארען, האט מען אין איר געפינען 2000 קאמוניסטישע אויפרו-פען. אין די מעבלירטע צימערן פון פיע-טריקאווער 6 איז דורכגעפיהרט געווא-רען א רעוויזיע און אין רעזולטאט איז פערהאלטען געווארען יעקב בייטעל פון ווארשא. ער האט איז געווען ערקלערט, אז פאר'ן איבערפיהרען די וואליזע האט אן'אומבעקאנטער איהם געגעבען 35 זל.

ער איז פער'משפט געווארען אויף 2 יאהר טורמע און פערלירען אלע רעכט.

שיקט אייערע

לשנה=טובה=וואונשען

דורכ'ן „לאדזער טאגעבלאט"

לכבוד ראש-השנה וועט „לאדזער טאגעבלאט" ערשיינען אין א פיל גרעסערע צאהל זייטען און אין א פיל גרעסערער אויפלאגע מיט א ים העכסט-אינטערעסאנטען לעזע-שטאף, ארטיקלען, פעליעטא-נען, ערצעהלונגען און בעשרייבונגען פון די בעסטע און אנגעזעהענסטע יודישע שריפטשטעלער. חוץ דעם וועט די ספעציעלע ראש-השנה-נומער ענטהאלטען

א פערגרעסערטע אנאנסען-אפטיילונג פאר ראש-השנה-וואונשען.

שפארט אייך איין די מיה צו שיקען לשנה-טובה'ס אייערע פריינד - איהר קאנט טון בעסער און פראקטישער און ביליגער דורכ'ן „לאדזער טאגעבלאט".

אונזערע בעדינגונגען

זענען זעהר צוגענגליכע און עס וועט אייך קאסטען ביליגער, ווי די געדרוקטע קארטען מיט קאנווערטען און פאסט-מארקען און טויזענדער אנדערע יודען וועלען לייענען פון אייך און וויסען פון אייך.

אויך סוחרים, פירמעס און אינסטיטוציעס דארפען זייערע ראש-השנה-בעגריסונגען שיקען דורכ'ן „לאדזער טאגעבלאט" — זיי וועלען דאדורך איינשפארען געלד און געווינען פאפולאריטעט!

עקזעמפלארען פון ראש-השנה-נומער „לאדזער טאגעבלאט" וועלען מיר ארויסשיקען וואוהין איהר וועט אונז נאר בעטען.

וואס פריהער איהר וועט בעשטעלען אלץ בעסער, שענער וועט זיין די אנאנס.

מאראדיגער טויט פון א יודיש יונגעלע

פאר די אויגען פון די עלטערן

מוטער בעקומט א נערווען-ערשיטערונג

(§) הינטער אלעקסאנדער האט אג'-איטא איבערגעפאהרען אויף טויט דעם 9-יעהריגען שמואל כאינעל, וועלכער איז צוזאמען מיט זיינע עלטערן געגאנגען צוגאסט צו קרובים. די מוטער פון דער'-הרג'עטען קינד האט בעקומען א נער-ווען-ערשיטערונג.

דער שאפער איז ארעסטירט.

דערווארגען דאס קינד צוגעבונדען א שטיין צום העלדזעל

און עס אריינגעווארפען אין וואסער

(§) די 17-יעהריגע מאריאנא שקוד-לארעק איז פער'משפט געווארען אויף 3 הרשים תפיסה פאר'ן דערווערגען איר אומגעזעצליך קינד, וואס זי האט אריינגעווארפען אין א סאזשעלקע.

די אנגעקלאגטע האט זיך פערענט-פערט, אז זי האט זיך געשעהמט אלס „פאננא" צו האבען א קינד.

16 מאל ארעסטירט פאר רופען צו די מאניפעסטאציע פון „צענטראלעוו"

(§) ווי בעקאנט, האט די לאדזשער שטאט-סטאראסטווע נישט ערלויבט דעם „צענטראלעוו" איינצוארדנען קיין דע-מאנסטראציע. נישט קוקענדיג דערויף, זענען פיגאנדערגעקלעפט געווארען פלא-קאטען, וועלכע האבען גערופען די בע-פעלקערונג צו א מאניפעסטאציע. די פא-ליציי האט ארעסטירט 16 פערזאן, וועל-כע האבען פיגאנדערגעקלעפט די אויפ-רופען. צווישען די ארעסטירטע געפינען זיך מאגיסטראט בעאמטע און מיט-ארבייטער פון דער קראנקען-קאסע צענ-טראלע.

טערמין אבצוגעבען מייסטער-עקזא-מענס זאל פערלענגערט ווערען

(יו) די לאדזשער האנדווערקער-קאמער האט זיך געווענדעט צו דער קאמער-טעגמער מאנט מיט א מעמאריאל, אז דער טערמין ביז סוף דעצעמבער ה. י. אויף אפצוגעבען מייסטער עקזאמענ'ס, זאל פערלענגערט ווערען.

3 קאנפיסקאציעס

(§) צוליב ידיעות פון די ווזמאג-דונגע געשעהענישען און ווארשא האט די לאדזשער שטאט-סטאראסטווע געלי-טען קאנפיסקירט דעם „גלאס פאראנני", „רצזוואי" און דייטשע „פאלקסציי-טונג".

„ווילנער טרופע"

היינט זענען די „ווילנער" פערטיגען אויף איין פארשטעלונג אין קאליש. מארגען שפילען די „ווילנער" אין „פילי-ראר [illegible]" די הערליכע קאמעדיע „א מענטש מיט הערשענ'ן אסטראפעליער".

—0—

מעלדונגען.

פון וואהל-קאמיטעט צום קאנגרעס פאר'ן ארבייטענדען א"י.

אכטונג וועהלער!

די וואהלען אין לאדז קומען פאר נישט היינט און מארגען, ווי ס'איז געווען געמאלדען, נאר זונטאג דעם 21 ד. ח. דאס ארט פון די וואהלען וועט בעזונדער בעקאנט געמאכט ווערען.

דער וואהל-קאמיטעט אין לאדז

(—) פארזיצענדער: ג. ליכטענשטטען.

העברעאישע אוונד-קורסען ביי דער ציונ. ארגאניזאציע.

די איינשרייבונגען אויף די אוונד-קורסען האבען זיך שוין אנגעהויבען. עס ווערען געעפענט נייע גרופען פאר דער העברעאישער שפראך און ליטע-ראטור פאר אנפענגער און פארטגע-שריטענע.

די שילער און שילערינס פון די קורסען, וועלכע האבען געלערענט ביז איצט, דארפען זיך נאכאמאל רעגיס-טרירען אין סעקרעטאריאט.

אנמעלדונגען ווערען אנגענומען טעגליך, אויסער פרייטאג און שבת, פון 6–8 אוונט אין ציוניסטישען ביורא (צעגעלניאנא 4).

דאס געווינס פון 10.000 זל. אין לאדז.

דער נעכטיגער ציהונגס-טאג פון דער 5-טער קלאס האט זיך ווידער ארויסגעוויזען אלס גליקליכער פאר לאדז. דאס הויפט-געווינס פונ'ם טאג 10.000 זל. אויף נומער 140594 איז גע-פאלען אין אונזער שטאט. דאס גליק-ליכע לאז איז פערקויפט געווארען, ווי געוויינליך, דורך דער בעריהמטער קא-לעקטור ס. יאטקא, פיעטריקאווער 22 און 66.

שידס-געריכט

ביים צענטר. כוחרים-פעראיין

אין צענטראלען סוחרים-פעראיין (פעטריקאווער 10) איז אונטער'ן פאר-זיץ פון פרעזעס רעד. ע. האמבורסקי פארגעקומען די קאנסטיטואירענדע זי-צונג פון דער שידס-גערויכט-קאמיסיע.

אינזש. פראשקער רעדט וועגען דער וויכטיגער ראל פון די שידס-גערויכטען אין קריזיס-צייט, ווען צווישען די סוח-רים קומען פאר קאמפליצירטע סכסוכים.

ה' מארין ביאלער גיט אפ א בעריכט און ווייזט אן אויף דער בעדייטענדער צאהל שידס-גערויכטען, וואס זענען מיט ערפאלג אדורכגעפיהרט געווארען סיי פון מיטגלידער און נישט-מיטגלידער, און אויך גרעסערע נישט-יודישע פירמעס.

צום סוף ווערט געוועהלט א יורידישע קאמיסיע פון די אדוואקאטען זעלמאנא-וויטש, ראזענטאל, טשאמאנסקי, אוים-צופעטערן דעם פוז-איצטונגען רעגולא-מין.

אין פרעזידיום געהען אריין: פו"ע-זעס — רעד. ע. האמבורסקי, וויצע-פרעזעסען: האנדעלס-ריכטער ל. ראז-ענבוים, אינזשענ. יאשונסקי און זינגא שטיינשניידער. סעקרעטארען — ו. בא-רוך און מארין ביאלער. מיטגלידער: ראטמ. ביאלער, ב. אלטמאן, אינזש. פראשקער, ס. בראנאווסקי, האנדעלס-ראטמ. האלפערין, ראנדעלס-ראטמ מא-זור, י. ל. מארגוליעס. נ. קאראטשינסקי, ר. פיאטרקאווסקי, ס. זעלמאנאוויטש און אהרן צמט.

א האלב יאהר תפיסה פאר דעזערציע

(§) יחיאל יעקב גאלדבערג איז גע-ווען אנגעקלאגט אין דעזערציע און אין שפיאנאזש. דער שפיאנאזש-פראצעס איז בטל געווארען, נאר דעם חטא פון דע-זערציע האט מען איהם נישט געשאנ-קען. ער איז צוריקגעקומען פון דייטש-לאנד און זיך געמעלדעט צום אויספאר-שונגס-ריכטער. ער איז פער'משפט גע-ווארען אויף א האלב יאהר תפיסה.

נאכט-דיזשורען אין די אפטייקען

פאוולאווסקי, פעטריקאווער 309; חאמבורג, גליבנא 50; גליבאווסקי, נא-רוטאוויטש 4; שיטקעוויטש. סאפערניק 26; לערעמוא, פאמארסקא 10 און מא-טאש, פלאץ קאשטשעלני 10.

פערבלאנדזשעט קינד

א 6 יעהריג יונגעל משה עפשטיין, בלאנדע האר טראגט א שערצעל גרויע הויזען איז פערבלאנדזשעט. אפצוגעבען צו עפשטיין, פאמארסקא 99.

פערשאלטען בלוט

גרויסער שפאנענדער ראמאן פון דער היינטיגער צייט

(33 פארטזעצונג)

— אזוי, איז אייך דאס געוויי בעקאנט?

— אירא, ווייס איך, וואס כ'רעד. איך האב איהם איינ-מאל געזעהען אהיימגעהן. אבער כ'איז שוין באלד געווען טאג. ווי האט ער אבער רעמאלט אויסגעזעהען! ער איז געווען איינגעהילט אין א ברייטען גרויסען מאנטעל און דער הוט איז ביי איהם געווען אראפגעצויגען ביז איבער די אויגען, אזוי, אז בלויז די שפיץ-נאז האט מען ארויסגעזעהען! שנעל איז ער געגאנגען אזוי, ביז ער איז צוגעקומען צו זיין הויז.

— דאס האט איהר אליין בייגעוואוינט? — האט איהם דער פאליציאנט נאכאמאל געפרעגט.

— יא, איך האב מיך עפים על-פי-צופאל פערשפעטיגט און בין פונקט אנגעקומען צו געהן, ווען פעלד איז אריין אי-נעוויינינג אין גארטען אריין.

— איהר וועט אייערע ווערטער מוזען איבער'חזר'ן פאר'ן געריכט! זייט אזוי גוט און זאגט מיר, ווי איהר הייסט?

— יא, איך בין גרייט דאס צו טון. איך קען אפגעבען א שבועה אויף דעם אלעם, וואס איך האב געזעהען! — האט דער מאן געענטפערט און איבערגעגעבען דעם פאליציי-בעא-אמטען זיין נאמען.

— נעמט נאך אויך מיט דאס ווייב, וואס געפינט זיך אינעווייניג! פערשליסט די פערשאלטענע בודע און שטעלט אוועק א פאליציי-וואך ביי איהר. ווער ווייס אויב דאס גע-זינדעל האט נישט נאך אנדערע מיטהעלפער! — האט ווי-דער געשריגען מיט א שרעקליכער קול די אלטע העסליכע פרוי.

— יא, זיכער! מיר וועלען מאכען דאס מיידעל נישט האבען אין אונזער שכנות, וואס וועט זי דען טון אליין אין דעם דאזיגען הויז? דערוויילעט פון אונז די דאזיגע נקבה!

— האט ווידער אנ'אנדער שטים זיך געלאזט הערען.

אין דאזיגען מאמענט האבען שוין די פאליציסטען מיט וועוואלד אפגעשטויסען פון זיך די מענשען-מאסע, ביז אויפ'ן צווייטען עק-גאס אריבער.

זיי זענען זיך אבער נאך ווייטער גישט פונאנדערגעגאנ-גען, נאר געוואלט וויסען, אויב די פאליציי וועט דאס מיידעל מיטנעהמען מיט זיך.

בעלא איז נאך אלץ געזעסען אויפ'ן שטוהל און מיט פערגליווערטע בליקען געקוקט פאר זיך. זי האט אפילו נישט געהערט, ווי די פאליציסטען האבען האסטיג אויפגעמאכט די טיר און אריין איינגעוויינינג.

ערשט ווען זיי האבען אנגעהויבען רעדען צו איהר, הא זי א ליידטען ציטער געטון.

— וואס פערלאנגט איהר? — האט זי מיט ציטערדיגע ליפען געפרעגט.

— מיר האבען בעקומען א בעפעהל דאס הויז געגוי צו רעווידירען. קודם כל מוזט איהר אונז זאגען, וואו אייער מו-טער געפינט זיך!

— מיין מוטער? איך ווייס נישט, וואו זי איז — האט בעלא געענטפערט.

דער קרימינאל-בעאמטער האט פערכנייטשט דעם שטע-רען.

— איך בעט אייך, מיר דעם ריינעם אמת צו זאגען! — האט דראהענד געזאגט דער בעאמטער.

— דאס איז טאקע אמת! איך ווייס נישט, וואו אהין מיין מוטער איז אוועקגעפאהרען.

— ניין, דאס איז א שלעכטער תירוץ. עס קאן דאך נישט מעגליך זיין, אז איהר זאלט נישט וויסען. וואו אהין אייער מוטער איז אוועקגעפאהרען.

— מיין פאטער האט מיר נישט געזאגט, וואו אהין. און פון דער מוטער האב איך אויך גארנישט געהערט.

— ווען קומט זי צוריק? — האט דער קרימינאל-בע-אמטער ווייטער געפרעגט.

— דאס ווייס איך אויך נישט. מיר האבען זי היינט ער-ווארט. דער פאטער האט געמיינט, אז זי וועט קומען מיט'ן מיטאגס-צוג און איך בין טאקע אוועקגעגאנגען צום וואקזאל, כדי זי אפצוווארטען, אבער זי איז מיט דעם דאזיגען צוג נישט אנגעקומען. אבער איך בעט אייך, זאגט מיר, וואו עס געפינט זיך איצט מיין פאטער?

— וואו זאל ער דען זיין — אין דער תפיסה!

— א, גאט, אין תפיסה! אלזא, ווי ס'ווייזט אויס, איז מען טאקע איבערצייגט אין זיין שולד?

— נו, דאס וועלען מיר שוין ווייטער זעהן. און איצט בעט איך אייך, איהר זאלט מיר געבען דאס פעקעלע, וואס אייער פאטער האט אייך געגעבען, אייידער מען האט איהם ארעסטירט!

— א פעקעל? איך ווייס נישט וועגען קיין שום פעק-לער. מיין פאטער האט מיר איבערהויפט גארנישט איבער-געגעבען.

— הם, דורך די דאזיגע אנטווארטען פערדעכטיגט איהר זיך נאכמעהר און איהר בעשווערט דערמיט די שולד פון אייער פאטער. איך פאדער אייך אויף, איר נאמען פון געזעץ, אונז דאס פעקעלע זאפארט איבערצוגעבען!

— גאט מיינער, איך האב דאך פון מיין פאטער גאר-נישט בעקומען! — האט בעלא ערשטוינט געזאגט.

— נו, גוט, בין איך דאן געצוואונגען אייערע קליידער ועגוי צו רעווידירען!

ביי די דאזיגע ווערטער האט דער פאליציסט אויסגע-שטרעקט זיין האנד צום מיידעל.

— אוועק פון מיר! רירט מיך נישט אן! — האט בעלא אויסגעשריען, אפשפרינגענדיג אויף עטליכע שריט.

— ווען איהר ווילט מיט'ן גוטען ווילען נישט פאלגען, דאן וועלען מיר געצוואונגען זיין צו בענוצען זיך מיט צוואנגס-מיטלען. גיט איהר אהער דאס פעקעטעל, אדער מיר וועלען אייערע קליידער אדורכזוכען!

— א, בארמהערציגער גאט, נעם מיך אין שוץ! — האט דאס מיידעל געזיפצט, פערשטעלענדיג זיך מיט ביידע הענד דעם פנים.

— פערשאלטענע נקבה! — דאס זענען די אמת'ע שווינדלערינס, וועלכע רופען ביי יעדען ווארט דעם רבונו של עולם! — האט איין פאליציסט געמורמעלט.

— צום לעצטען מאל בעטע איך אייך, איהר זאלט אייערע טאשען אויסליידיגען!

— א, ראטעוועט, מענשען! דערבארעמט אייך איבער מיר! איך האב פון מיין פאטער גארנישט דערהאלטען. מיינע טאשען זענען דאך ליידיג; איך שווער אייך ביי אלעם הייליגען, אז איך האב געזאגט דעם אמת!

דער קרימינאל-בעאמטער האט זיך ראש דערנעהנטערט צום מיידעל און זי מיט דער גאנצער קראפט ארומגענומען, דאן האט ער געזאגט צו זיינע קאלעגען:

— זוכט ביי איהר אדורך די קליידער. איך האלט זי. פעסט!

— גאט אין הימעל, אין די לאזט דאס אלעס געשעהען?

— האט בעלא אויסגעשריגען און זיך געריבען מיט אלע מיטלען אפצוגעשטעלען דער דאזיגער זוואנג.

— שווייגט! איהר צייכנט זיך נישט אויס דעם, וואס מיר בענוצען אזעלכע מיטלען! און ווען איהר האט אונז מיט'ן גוטען ווילען נישט געוואלט ארויסגעבען אייערע זאכען, דאן זענען מיר געצוואונגען צו בענוצען זיך מיט אזעלכע מיטלען!

— יא, וא איז דער בריף, א טאש! — האט איינער פון פאליציסטען אויסגעשריען ווען ער האט פון דארט ארויסגענומען אלפארד'ס ברילאנטענע רינג.

— צום טייוועל, דאס איז דאך דער רינג פון ערמארדעטען אלפארד ראזען! — האט פער'חידוש'ט אויסגערופען דער ערשטער פאליציסט

(פארטזעצונג קומט)

קינא
ZACHĘTA
זגערזשער 26

היינט און טעגליך א גרויסער דאפעלטער פראגראם!

I
פּיער זעכצן זיי
מעכטיגע לעבענס-דראַמע. אין דער הויפּטראָל: CLIVE BROOK

II
די שעהנע פּאָליטיש-ערָאָטישע פאַרסע
זיין עקסעלענץ דער שליח
אין די הויפּטראָלן Hans Junkermann, Mary Kid

געגעז בעלוינונג.

פאַהרענדיג נעכטען 8 אַ זייגער אָוונט מיט אַ דראָשקע צו דעם קאַלישער וואָקזאַל, איז פערלוירען געוואָרען אַ לעדערנע טעקע. וועלכע האָט ענטהאַלטען אַ טלית מיט תפילין און פער-שידענע בריף, וועלכע האָבען פאַר קיינעם קיין ווערט. דער ערליכער פינדער ווערט געבעטען אָבצוגעבען די אויבענדערמאָהנטע זאַכען געגען בעלוינונג אין דער אַדמיניסטראַציע פון „לאָדזער טאָגעבלאַט".

אַ בשורה טובה פאַר סוחרים און פאַבריקאַנטען.

פראָטעסטירטע וועקסלען מיט אָפגעפאַלענע זשירעס (פערשפעטיגטע) ווערען ערלעדיגט און בעקומען אירע פולע רעכט (לויט'ן אַרטיקעל 72)

סוחרים! אויב איהר ווילט נישט פער-לירען דאָס געלד קומט צו דעם רעכטס-קאָנסולטענט-ביוראָ

„VESTA" צעגיעלניאַנאַ 43

דאָרט קענט איהר אייער געלד אָפראַטעווען. קומט און איבערצייגט אייך!

קליענטען בעקומט איהר אינפאָרמאַציע פון 24 שעה **בעמערקונג:** מיר קויפען אָפּ פראָטעסטירטע וועקסלען געגען קאַסע.

יונגער-רוטינירטער רעכטס-קענער

זוכט שטונדענווייזע בעשעפטיגונג און גרעסע-רע האַנדעלס פירמען געגען מעסיגע בעלוינונג ערלעדיגט אויך פּראָטעסטירטע וועקסלען, אָפערטען אין דער רעדאַקציע „לאָדזער טאָגעבלאַט" אונטער **„Prawnik"**

א שיק-יונגעל

ווערט געבריקט. מעלדען זיך: פּאָלנאַצנאַ 19, וו. דרעסלער פראָנט 3-טער שטאָק 4205

אַנ'אָרט צו שלאָפען

ווערט געזוכט בעזיצע ענטשפּרעכענדע רעפע-רענצען. אַדרעסען ווערט געבעטען אָפצוגעבען אין אַדמיניסטראַציע פון „לאָדזער טאָגעבלאַט"

Dr. med. Leon Szykier

צוריקגעקעהרט

פּולנאַצנאַ 1 — טעל. 167-81

אין מיין ביוראָ

ווערט ערלעדיגט ביטעס אין אַלע אורזשענדעס, סאָנדעס, היפּאָטעקען, ירושות, די בעסטע עצות אין יורידישע געשעפטען אויך היפּאָטעקען-חובות

י. זאַמעק פּאָמאָרסקאַ 19

טעלעפאָן 200.10

קליענטען ווערען ביי מיר ערלעדיגט אין משך פון 24 שעה

אַ געשעפט מיט 4 צימערן

און אַ קיך צוליב פערענדערונג פון אַ וואוינונג פון זאָפאָרט איבערצוגעבען. צו ערפאַהרען: 11 ליסטאָפּאַד (קאָנסטאַנטינער) 47 (ביר-האַלע)

Dr. Wołkowyski

צוריקגעקעהרט

צעגיעלניאַנאַ 25

טעלעפאָן 126-87

ספעציאַל-אַרצט פאַר הויט און וועגערישע קראַנק-הייטען און מענער-שוועכע. אַלע-אַרט אַנאַליזען בעהאַנדלונג מיט קוואַרץ-שטראַהלען.

נעמט אָן פון 8—2, און פון 6—9 אָוונט. בעזונדער וואַרטע-זאַל פאַר פרויען.

קלאַנג-פילם-טעאַטער

„MIMOZA"
ul. Kilińskiego 178

היינט

אַ גרויסע פּרעמיערע!

גרויסער קלאַנג און געזאַנג-פילם, קאָנקורענצלאָזע קונסט-ווערק א. נ.:

„דער פערשאָלטענער טייך"

אין די הויפּט-ראָלען:

רישאַרד בערטעלמעס און בעטי קאָמפּסאָן

אנפאַנג אין די וואָכען-טעג 5.30, 7.30 און 9.15

שבת, זונטאָג און חגאות 3.30

אויסערן-פראָגראַם: רעוועלאַציע-קלאַנג-צוגאַבע

דער נאָהנסטער פּראָגראַם:

„די מאַראַל פון פרוי דולסקאַ"

ערשטער פּוילישער קלאַנג-פילם. אין די הויפּט-ראָלען: צעלאַ ליפּינסקאַ און זאָפיאַ באַטיצקאַ.

צו די ה"ה בעקערי-בעזיצער!

ווען איהר ווילט אייערע קונדשאַפט צו די יום-טובים צופרידענ-שטעלען, דאַרפט איהר פערלאַנגען פון אייערע אייל-ליפעראַנטען נאָר דעם אָריגינעלען דאָפּעלט געריינִיגטען קאָוקאַזער

רויזען-אייל און קאַטאָן-אייל

(Oleje słonecznikowy i kotonowy)

וועלכע זענען אָנערקענט געוואָרען, אַז זיי זענען מיט 100% בעסער, שמאַקהאַפטער, פעטער אַלס אַנדערע אייל און פלאַנצען-פוטערס.

Tow. dla Handlu i Przemysłu

„NAFTOCHEM"

Sp. z o. o. w Warszawie
ODDZIAŁ W ŁODZI
Nowomiejska 4, tel. 10174

פאַרשולע — „קינדער-היים"

ביים גימנאַזיום פון עאוג. יאַשונסקאַ-זעליגמאַן, פּאָלודניאָוואַ 18, טעל. 168-82, — אונטער דער ליי טונג פון פּרל. ר. ראַזען. — נעמט אָן קינדער פון ביידע געשלעכטער פון 4 יאָהר אָן. פאַר- און נאָכמיטאָג-קאָמפּלעטען. די למודים האָבען זיך אָנגעהויבען.

די איינשרייבונגען קומען ווייטער פאָר.

Szkoła Przemysłowa

T-wa Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów w Łodzi, Pomorska 46-48, tel. 163-80

נעמט אָן איינשרייבונגען אויף

יעהרליכער אָווענד-קורסען פון וועבעריי

די קאַנצעלאַריע איז טעטיג מאָנטאַג, דינסטאַג, מיטוואָך און דאָ-נערשטאָג פון 7.30 ביז 9.30 אָוונט.

ווילנער ספרים-סקלאַד	פּערקויף פון שול-ביכער אין אַלע שפּראַכען	ספרים סקלאַד וּוסכאָדניאַ 34 פראָנט געשעפט	פּערקויף פון שרייב מאַטעריאַל	פּערטרעטונג פון קאַלאַמייער ט ל ת י ם.

מחזורים 25 פּראָצענט ביליגער!!!

דערמיט מעלדען מיר, אַז דער ספרים-סקלאַד „מסורה" איז איבערגע-טראָגען אויף וּוסכאָדניאַ 34, פּראָנט געשעפט ווי אויך איינגאַנג דורכ'ן טויער. צו בעקומען אַלע אַרט ספרים און לעהר-ביכער ספּעציעלער אויסוואַהל פון מחזורים, אויך די וועלט בערימטע ווילנער רב פנינים מחזורים, אויך מיט פּוילישע איבערזעצונג, ש"ס, חומשים, פסוקים, משניות, מדרשים, סדורים, טלתים, גאַרטלען, קאַפּלעך, ציצית, מזוזות, צום נייעם שול-סעזאָן פערקויף פון אַלערליי שול-ביכער אויך שרייב-מאַטעריאַל, אַזוי אַז דאָס חדר יונגעל קאָן זיך אַלעס אוי'ן אָרט איינ-אָרדנען צו רעעלע פּרייזען. מיר האָבען געפועל'ט ביי די ווילנער ספרים פערלאַגען גרויסע הנחות ספּעציעל פאַר קינדער גמרות פאַר הדרים פון פירמע ראָזענקראַנץ, שריפטזעצער צו ביליגע פּרייזען, אַזוי אַז דאָס אָרימע קינד וועט קויפען אַ ליכטיגע, ריינע, פּינקטליכע ווילנער גמרא צום פּרייז פון אַ וואַרשאַווער גמרא. געדענקט דעם אַדרעס: וּוסכאָדניאַ 34, פראָנט געשעפט אָדער דורכ'ן טויער.

פּערלאַנגט נור

גומי-אַבצאַסען

מיט דער נייער מאַרקע

„LUX"

„Lux" - אַבצאַסען זענען געמאַכט פון ערשטקלאַסיגע מאַטעריאַלען, זענען דויערהאַפטיג און זעהר ביליג צו בעקומען ביי:

M. Wajnacht, Łódź Nowomiejska 31.

אכטונג: ביים איינקויפען די גומי-אַפצאַסען „Lux" בעקומט מען גראַטיס אַ רעקלאַמע-באַל.

PORADNIA WENEROLOGICZNA

פון דאָקטוירים ספּעציאַליסטען

זאַוואַדקאַ 1.

נאָר פאַר וועגערישע הויט-קראַנקהייטען און מענער-שוועכע אַנאַליזען פון בלוט און אויספלוס אויף סיפיליס און טריפּער קאָנסיליומס מיט ספּעציאַליסטען פון אוראָלאָגישע און נערוועז-קראַנקהייטען.

קוואַרץ לאַמפּ-עלעקטרישע היילקאַבינעט-מאַסאַזשיסט

טעגליך פון 8 אַ זייגער פריה ביז 9 אָוונט

זונטאָג פון 9 פריה ביז 2 נאָכמיטאָג

בעזונדער וואַרטע צימער פאַר פרויען

ווידזעווסקאַ 3 זלאָטעס

פאַדערט איבעראַל די בעסטע וועלט-בערימטע

מחזורים כל-בו עם אלפס הוצאת ירושלים-תל-אביב

וועלכע האָבען בעקומען אַ וועלט אויסצייכענונג אַ דאַנק די גוטע דרוק און גוט גלאַנץ פּאַפּיער מיט גרויסע אותיות און אַ גוטע יודישע אי-בערזעצונג, אַז ווער עס קויפט די מחזורים ירושלים-תל-אביב דער פּיהלט דעם אמת'ן עונג יום טוב.

די מחזורים איז צו בעקומען אין 1 באַנד, 2 באַנד, 4 באַנד אויף ראש השנה און יום כפּור, ווי אויך אויף אַ גאַנץ יאָהר אין 5 באַנד און 9 באַנד אַלעס שעהנע פּראַכט-בענדער אויך אַלע לוקסוסאָווע בענדער. אויך מחזורים „אבני נזר" אין קלענערן פאָרמאַט מיט אַ ריין יודישע איבערזעצונג אין 4 און 9 בענדער. אַ ליכטיגע דרוק און גוט פּאַפּיער כסדר מיט גרויסע אותיות אַלעס גוטע שעהנע פּראַכט בענדער. אויך צו בעקומען די בעריהמטע וויענער מחזורים מיט פּוילישע און דייטשע איבערזעצונגען מיט פיינע וויענער לוקסוסאָווע בענדער אויף ר"ה יו"כ אין 4 טיילען, ווי אויך אויף אַ גאַנץ יאָהר אין 9 טיילען אויך 1 טייל און 2 טיילען. אויך סידורים מיט פּוילישע איבערזעצונג צום סעזאָן איז פאָרגעזעהן אַ גרויסען אויסוואַהל פון אַלע סאָרטען ספרים ווי, סידורים, מחזורים, חומשים, ש"ס טורים, רמבם, משניות, חוקים, פסוקים א.ז.וו. אַלע סאָרטען טליתים וואָלענע און זיידענע ציצית, תפילין, מזוזות, קאַפּלין, גאַרטלין אַלע זאָרטען עטרות עכט גאַראַנטירט זילבער אַ ספּעציעלער אויסוואַהל פון וויענער זיידע-נע טליתים, אַלע זאָרטען לערן-ביכער יודישע און העבּרעאישע' ספּע-ציעל אויף שמחת תורה איז **פּעהנער** מיט געפאַרבטע שטע-פאָרגעזעהן אַ גרויסער אויסוואַהל קעלעך פאַר קינדער אויך קליינע און גרויסע ספר תורה'לעך פאַר קינדער אַלע זאָרטען הבדלות.

הורט און דעטייל אַלעס צו די ביליגסטע קאָנקורענץ פּרייזען.

פאַר סוחרים אַ ספּעציעלען ראַבאַט

בעשטעלונגען פון פּראָווינץ ווערען זאָפאָרט ערלעדיגט.

צו ווענדען זיך דירעקט אין הויפּט ספרים געשעפט פון

יצחק שלאַמאָוויטש לאָדז, נאָוואָמיעסקאַ № 16

Księgarnia i Wydawnictwo **J. Szlamowicz** Łódź, Nowomiejska № 16

לעצט!

אַכטונג! — אַכטונג!

קאָנקורענץ-פּרייזען!

כדי צו ערמעגליכן די ברייטסטע קרייזען פון ג' פּובליקום צו מצן מען אַ ביליגע און גוטע קינסטלערישע אויפנאַהמע' זענען די פּריי זען אין מיין פאָטאָגראַפישן אַנשטאַלט געוואָרען פערקלענערט ווי:

12 שטיק	(„Express pictures")	2 זל.
6 „	פּאָסט-פאָטאָגראַפיעס	„ 2
6 „	פּאָסט- „ ברוין	„ 6
6 „	„ „ אויף זייד	„ 8

אכטונג צו אַ ½ טוץ זיידענע פּאָסט-פאָטאָגראַפיעס גיט מען צו **אכטונג**

אַנ'אָריגינעלען פּאָרטרעט בחנם!!

ס'ווערען אויך אויסגעפּערטיגט פּאָרטרעטען אין ראַה-מען און אויך אַ פערקויף פון ראַהמען

קומט און איבערצייגט אייך!

מיט אַכטונג

„PARISIEN"

קונסט-אַנשטאַלט

פּראַנצישקאַנער 30.

צ'ים פחים בדרך עקש, שומר נפשו ירחק מהם.

תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט:

איבער דעם זאָלסטו גלייך קומען אין דעם בעוואוסטען רעכטסקאָנסולטענט-ביוראָ

מאַנעלאַ, פּיעטריקאָווער 17

(זאַכאָדניאַ 52) טעל. 148-79

וואו עס ווערט פּינקטליך ערלעדיגט, געוויסענהאַפט געשריבען אַלערליי ביטעס: ציווילע, קאַרנע, האַנדלאָווע אַפּעלאַציעס, אַדוואָלאַניעס, קלאַוזו-לעס, זאַבעזפּיעטשעניעס אויף אַלע שטעט אין פּוילען, וועגען דירות אין אורזשאָנד ראַזיעמטשי. ווי אויך איבער-זעצונגען אין אַלע שפּראַכען.

בעמ.: קלאַוזולעסאָרי זאַבעזפּיעטשע-ניעס ווערען ביי מיר ערלעדיגט במשך 24 שעה.

מיט אַכטונג
ד. מאַנעלאַ, פּיעטריקאָווער 17

Dr. med.
J. Szmerłowski

אַקושער, גינעקאָלאָג

נעמט ווידער אָן

פּיעטריקאָווער 17 פון 4—7 אָוונט.

מודעה!

דער בעוואוסטער לערנער וואָס איז גוטבע-קאַנט מיט זיין פּעדאַגאָגיע צווישען אַלע למד י ומופלגי תורה איינער פון די מעסטע מסבירים אין לאָדז

משה שפּירא,

עפענט אַ חדר וּוסכאָדניאַ 27 ערשטען שטאָק אין הויף לינקס, אַ לאָקאַל מיט אַלע בעקוועמ-ליכקייטען ערשט קלאַסיג, אויך מיט די בעסטע פּעדאַגאָגישע קוואַליפיצירטע לעהרער וואָס עס ווערט געלערנט ביז 7 אָדזיאַלען מיט אַלע וועל-טליכע למודים. אָנפּאַנגער ווערן אויך אָנגענומען

מיט אַכטונג
משה שפּירא

דערמיט מאַך איך בעקאַנט, דאָס אין מיין ניי-רעמאָנטירטע" פריזיער-אַנשטאַלט זענען די פּרייזען ערמעסיגט. שערען קאָסט 1 זל., ראַזירען—50 גר., אָנדולאַציע 1.50, מאַניקיר 80 גר.

מיט אַכטונג פּריזיער-אַנשטאַלט פּיעטריקאָווער 60.

קעלער רוימע

גרויסע און ליכטיגע צו פערדינגען אים פראָנט הויז פּיעטריקאָווער 16. 4133

אַ האַלב לאָקאַל

פּראָנט, פּאַרטער, אין צענטרום, מיט ביוראָ-איינריכטונג, שרייב-מאַשין און טעלעפאָן, זאָפאָרט צו פערדינגען. יונצופרעגען טעלעפאָן 108-47.

T. OKNO

סטאַרשי-פעלטשער

Zawadzka 24, tel. 15703

צוריקגעקעהרט

טוך- און קאָרט-לאַגער

Sz. Maroko, Łódź

נאָוואָמיעסקאַ 2 פּראָנט 1 שטאָק טעל. 15948

עמפּפעהלט צום ווינטער-סעזאָן אַ גרויסען אויסוואַהל פון די נייעסטע און בעסטע דאַמען- און מענער שטאָפען

אַ בוכהאַלטער, ביליאַנסיסט

מיט פיל יעהריגע פּראַקטיק, נעהמט אָן בוכ-פיהרונג אויף שטונדען אויפ'ן אָרט, קען אויך ווין צו זיך אַ היים. ערשטקלאַסיגע רעפערענ-צען, מעסיגע פּרייזען אַנלויטען טעל. 190-21 אין 10—12 און פון 4—6 (בוכהאַלטער)

וויכטיג פאַר דאַמען!

פּאַר גאַר **2.50 זל.** מאַכע איך די עלעגאַנטסטע דאַמען-היטע נאָך דער לעצטער פּאַריזער מאָדע און די עלטעסטע היטע איבער-אַרבייטע איך אויף גענצליך נייע. געדענקט די אַדרעס:

זאַוואַדסקאַ 23

בעמערק.: ניי היטען די לעצטע נייהייטען אין פּיינער אויספּערטיגונג **50 פּראָצ.** ביליגער ווי איבעראַל.

„TOLA"

Dr. med.
G. Gersztajn

ספּעציאַל-אַרצט פאַר אויגען-קראַנקהייטען

Traugutta 12 (טראַוגוטאַ)
Telefon 175-10

נעמט אָן פון 11 ביז 1 און פון 7 ביז 8 אָוונט.

Dr. med. M. Heller

ספּעציאַליסט פאַר הויט- און וועגערישע קראַנקע און מענער-שוועכע

נאַווראָט 2, טעל. 179-89

נעמט אָן ביז 10 פריה, און פון 4—8 אָוונט

פאַר פרויען פון 4—6 נאָכם.

אונבעמיטעלטע — לעטשניצע פּרייזען.

Dr. med. Adam Bender

נאַרוטאָוויטשאַ 30 טעל. 114-75

ספּעצ. אינערליכע און האַרץ-קראַנקהייטען

Dr. med. B. DONCHIN

ספּעציאַל-אַרצט פאַר אויגען-קראַנקהייטען האָט זיך איבערגעצויגען אויף

פּיעטריקאָווער 90, טעל. 221-72

נעמט אָן פון 10—1 און 4 — 7.30

Dr. med. Rachela Lewi

קינדער קראַנקהייטען

זשעראָמסקיעגאָ (פּאַנסקאַ) 24 טעלעפאָן 142-72

צוריקגעקעהרט

Dr. Niewiażski

ספּעציאַליסט

פאַר סיפיליס, טריפּער און מענער-שוועכע בעהאַנדלונג מיט קוואַרץ-שטראַהלען.

פאַר דאַמען ספּעציעלער וואַרטע-זאַל.

אַנדזשעיאַ 5 טעל. 159-40

נעמט אָן פון 8.10 1—3 5—9

Dr. A. Mazur

וּוסכאָדניאַ 65, — טעל. 166-01

נעמט אָן פון 10—2.81.30 און 4—6 אָוונט

אַבאָנאַמענטס-פּרייז: [illegible] — אַנאָנסען-פּרייז: [illegible]

Redaktor-wydawca B. Hamburski — Drukarnia: B. i M. Hamburskich w Łodzi, Piotrkowska [illegible]